

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 27. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10) i člana 9. Zakona o nadležnostima kantonalnih organa Zeničko-dobojskog kantona u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/08 i 6/11), na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 178. sjednici, održanoj dana 21.02.2019. godine, d o n o s i

ODLUKU

o usvajanju Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Zeničko-dobojskog kantona

Član 1. (Predmet)

Ovom Odlukom donosi se Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Plan zaštite).

Član 2. (Objava Plana zaštite)

Plan zaštite iz člana 1. objavit će se na službenoj web stranici Zeničko-dobojskog kantona.

Član 3. (Obaveze kantonalnih ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave)

Na osnovu Plana zaštite Kantonalna ministarstva i druga tijela Kantonalne uprave dužna su učestvovati u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, svaki organ u pitanjima svoje nadležnosti.

Član 4. (Obaveze Grada/Općine)

Grad Zenica i Općine su dužne svoje Planove zaštite uskladiti s Planom zaštite Zeničko-dobojskog kantona iz člana 2. ove odluke u pitanjima od zajedničkog interesa.

Rješavanje pitanja usklađivanja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se u saradnji sa Kantonalnom upravom civilne zaštite.

Član 5. (Stavljanje van snage ranije Odluke)

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka broj: 02-44-27264/05 od 21.09.2005. godine.

Član 6. (Stupanje na snagu ove Odluke)

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-44-2684/19.
Datum, 21.02.2019. godine
Zenica

PREMIJER

Miralem Galijašević

DOSTAVLJENO:

- 1x Kantonalna uprava civilne zaštite,
- 1x Sva ministarstva i druga tijela kantonalne uprave (putem Kantonalne uprave civilne zaštite),
- 1x Grad/općine Zeničko-dobojskog kantona (putem Kantonalne uprave civilne zaštite),
- 1x Web stranica Zeničko-dobojskog kantona,
- 1x „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“,
- 1x a/a.



P L A N
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

SADRŽAJ

<u>UVOD</u>	4
-------------------	---

Zenica, 2019.godine

<u>I. DOKUMENT O KANTONALNOM OPERATIVNOM CENTRU CIVILNE ZAŠTITE</u>	5
<u>1. Način, sadržaj i redosljed obavještanja o opasnostima ili nastanku prirodne ili druge nesreće i način izvješćivanja kantonalnih ministarstava i drugih kantonalnih organa, Vlade kantona i kantonalnih javnih preduzeća, kao i gradskih/općinskih organa uprave, odnosno federalnih organa o opasnostima ili nastanku prirodne i druge nesreće na području Zeničko-dobojskog kantona</u>	6
<u>1.1. Prijem i obrada informacija o prirodnim i drugim nesrećama</u>	6
<u>1.2. Zakonsko uporište za dostavljanje obrađene informacije od strane Operativnih centara civilne zaštite</u>	6
<u>1.3. Način utvrđivanja redosljeda dostavljanja informacije o prirodnoj i drugoj nesreći</u>	6
<u>1.4. Obaveza davanja informacija KOCCZ prije nastanka prirodne i druge nesreće</u>	8
<u>1.5. Obaveza informisanja KOCCZ poslije nastanka prirodne ili druge nesreće</u>	8
<u>1.6. KOCCZ izvještaje sastavlja i dostavlja organima, prema sljedećim rokovima</u>	9
<u>1.7. Prirodne i druge nesreće o kojima se dostavljaju podaci KOCCZ</u>	9
<u>1.8. Lista pitanja i vrijeme dostavljanja informacija Operativnim centrima civilne zaštite</u>	9
<u>1.9. TABELARNI PREGLED PODATAKA O RUKOVODIOCIMA ORGANA UPRAVE SA BROJEVIMA TELEFONA, SJEDIŠTA ORGANA I DRUGIM POTREBNIM PODATCIMA, KAO I ŠEMA OPERATIVNIH CENTARA CIVILNE ZAŠTITE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA</u>	14
<u>II. DOKUMENT O AKTIVIRANJU, MOBILIZACIJI I ANGAŽOVANJU SNAGA I MATERIJALNIH SREDSTAVA</u>	23
<u>2.1. MJERE, POSTUPCI I ZADACI O NAČINU AKTIVIRANJA KANTONALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE</u>	24
<u>2.1.1. KANTONALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE</u>	24
<u>2.2. NAČIN MOBILIZACIJE KANTONALNIH I OPĆINSKIH JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE SPECIJALIZOVANE I OPĆE NAMJENE I REDOSLIJED IZVRŠENJA MOBILIZACIJE</u>	25
<u>2.3. NAČIN ANGAŽOVANJA KANTONALNIH SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</u>	25
<u>2.4. NAČIN IZUZIMANJA MATERIJALNIH SREDSTAVA OD GRAĐANA I PRAVNIH LICA SA PODRUČJA KANTONA KOJA SU POTREBNA ZA CIVILNU ZAŠTITU</u>	26
<u>2.6. PREGLED KANTONALNIH JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE SA LIČNIM I MATERIJALNIM FORMACIJAMA</u>	27
<u>2.6.1. Kantonalne službe zaštite i spašavanja</u>	27
<u>2.6.3. Općinske službe zaštite i spašavanja</u>	29
<u>2.6.4. Jedinice civilne zaštite</u>	31
<u>2.6.5. Povjerenici civilne zaštite</u>	39
<u>2.6.6. Pregled Dobrovoljnih vatrogasnih društava koja se mogu angažovati u slučaju prirodnih i drugih nesreća sa materijalno tehničkim sredstvima i ljudstvom</u>	40
<u>III. DOKUMENT O OBAVEZAMA KANTONALNIH TIJELA NA PROVOĐENJU AKTIVNOSTI NA ZAŠTITI I SPAŠAVANJU NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA</u>	45
<u>3. OBAVEZE KANTONALNIH TIJELA NA PROVOĐENJU AKTIVNOSTI NA ZAŠTITI I</u>	

<u>SPAŠAVANJU NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA</u>	46
<u>3.1. Rukovođenje i upotreba snaga i sredstava civilne zaštite</u>	46
<u>3.2. Kantonalna uprava i općinske službe civilne zaštite</u>	47
<u>3.3. Kantonalna uprava i općinske službe civilne zaštite</u>	48
<u>3.4. Rukovođenje i upotreba snaga i sredstava civilne zaštite:</u>	49
<u>3.5. Mjere za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite</u>	49
<u>3.6. Nadležnost Kantonalnog štaba civilne zaštite</u>	50
<u>3.7. NADLEŽNOST KANTONALNIH ORGANA UPRAVE</u>	51
<u>3.7.1. Nadležnost Skupštine Zeničko-dobojskog kantona</u>	51
<u>3.7.2. Nadležnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona</u>	52
<u>3.7.3. Nadležnost ministarstava i drugih tijela uprave Kantona</u>	52
<u>IV. DOKUMENT O MJERAMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</u>	54
<u>1. FAZA PREVENTIVNE ZAŠTITE</u>	55
<u>2. FAZA SPAŠAVANJA</u>	59
<u>3. FAZA OTKLANJANJA POSLJEDICA PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA</u>	65
<u>V. DOKUMENT O NAČINU SARADNJE SA ODGOVARAJUĆIM ORGANIMA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE</u>	68
<u>VI. IZVORI FINANSIRANJA</u>	72
<u>6. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA</u>	73

UVOD

Zakonski osnov za donošenje ovog veoma značajnog dokumenta za zaštitu i spašavanje ljudi i

materijalnih dobara od prirodnih nepogoda i drugih nesreća Zeničko-dobojskog kantona, nalazi se u Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nepogoda i drugih nesreća od člana 169. do 174 a. ovog zakona, („Službene novine FBiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10). U formalno-pravnom smislu, planovi zaštite i spašavanja sastoje se od skupa operativnih dokumenata za preduzimanje konkretnih mjera, postupaka i radnji za slijedeće situacije:

- za situaciju sprečavanja nastanka prirodne ili druge nesreće ili za ublažavanje njenog djelovanja (preventivna zaštita),

- za situaciju spašavanja ugroženih ljudi i materijalnih dobara, što se vrši u toku djelovanja prirodne nepogode ili druge nesreće (faza spašavanja) i

- za situaciju otklanjanja nastalih posljedica, što se vrši nakon prestanka djelovanja prirodne nepogode ili druge nesreće (faza otklanjanja i saniranja nastalih posljedica).

Sve tri situacije važe za sve planove zaštite i spašavanja kod svih subjekata koji su po ovom Zakonu dužni donositi te planove.

Planovi zaštite i spašavanja imaju obavezujuću snagu, jer je tako Zakonom predviđeno. Znači da su učesnici zaštite i spašavanja dužni preduzimati mjere, postupke i zadatke utvrđene u tom planu. Po tom planu počinje se postupati onog momenta kada nadležni organ vlasti proglasi da je nastala prirodna nepogoda ili druga nesreća.

I. DOKUMENT O KANTONALNOM OPERATIVNOM CENTRU CIVILNE ZAŠTITE

1. Način, sadržaj i redosljed obavješćavanja o opasnostima ili nastanku prirodne ili druge nesreće i način izvješćavanja kantonalnih ministarstava i drugih kantonalnih organa, Vlade kantona i kantonalnih javnih preduzeća, kao i gradskih/općinskih organa uprave, odnosno federalnih organa o opasnostima ili nastanku prirodne i druge nesreće na području Zeničko-dobojskog kantona

1.1. Prijem i obrada informacija o prirodnim i drugim nesrećama

Kada Operativni centar civilne zaštite primi informaciju, dežurni operativac u Centru CZ postupa na

nači, što primljenu informaciju obrađuje, tako što provjerava njenu vjerodostojnost i aktuelnost u kontaktu sa davaocem informacije, a nakon toga poduzima slijedeće radnje:

a) informacije koje se odnose na redovne i vanredne izvještaje odmah po prijemu, bez obrade, prosljeđuju organu ili pojedincu na koga je izvještaj označen, odnosno adresiran.

b) ostale informacije koje se ne odnose na redovne i vanredne izvještaje, prije dostavljanja nadležnom organu na postupanje, mora da obradi.

Obrada informacija podrazumijeva postupak u kojem dežurni operativac Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite (u daljem tekstu: KOCCZ), treba da sazna kojim organima uprave ili drugim organima treba informaciju dostaviti. Utvrđivanje se vrši na način, što se na osnovu podataka o prirodnoj ili drugoj nesreći na koju se informacija odnosi, vrši uvid u propis kojim je utvrđen djelokrug rada organa uprave na osnovu Zakona o nadležnostima kantonalnih organa uprave („Službene novine ZDK“, broj: 09/08 i 06/11) i tako dobija saznanje koji je organ uprave nadležan za prijem informacije.

1.2. Zakonsko uporište za dostavljanje obrađene informacije od strane Operativnih centara civilne zaštite

a) Federalni centar civilne zaštite dostavlja informaciju na osnovu Zakona o nadležnostima federalnih ministarstava i drugim tijelima federalne uprave („Službene novine FBiH“, broj:58/02 i 19/03),

b) Kantonalni operativni centar civilne zaštite dostavlja informaciju na osnovu Zakona o nadležnostima kantonalnih organa uprave („Službene novine ZDK“, broj: 09/08 i 06/11),

c) Općinski operativni centri civilne zaštite na osnovu Odluke gradskog/općinskog vijeća o nadležnostima gradskih/općinskih organa Uprave.

1.3. Način utvrđivanja redosljeda dostavljanja informacije o prirodnoj i drugoj nesreći

KOCCZ obradom informacije saznaje kojem kantonalnom organu uprave treba dostaviti informaciju i određuje informacije koje treba dostaviti Federalnom operativnom centru civilne zaštite. Nakon izvršene obrade dežurni operativac KOCCZ samostalno postupa na slijedeći način:

a) Informaciju dostavlja onim kantonalnim organima uprave koji su nadležni za oblast u kojima se pojavila opasnost koja može dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće ili je nesreća već nastala na koju se informacija odnosi, kao i općinskoj Službi civilne zaštite one općine na koju se informacija odnosi, ako procijeni da je informacija hitna i od značaja za općinu,

b) Operativnom centru civilne zaštite Federacije dostavljaju se samo one informacije koje se odnose na prirodne i druge nesreće većih razmjera i koje mogu ugroziti ili su već ugrozile živote i zdravlje većeg broja ljudi i veći broj materijalnih dobara ili je nesreća zahvatila područje dvije ili više općina ili područje cijelog Kantona.

c) O informacijama iz tačke a. i b. dežurni operativac upoznaje direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona. Po nalogu direktora Kantonalne uprave civilne zaštite, KOCCZ Kantona informaciju dostavlja i Premijeru ZDK, predsjedniku Skupštine kantona, susjednim Kantonalnim operativnim centrima civilne zaštite i drugim kantonalnim organima za koje direktor procijeni da ima potrebe da se sa određenom informacijom upoznaju i ti organi.

KOCCZ Kantona, dužan je da u odnosu na informacije koje primi u vremenu od 16:00 sati tekućeg dana do 08:00 sati narednog dana, postupi na slijedeći način:

- Ako se radi o informacijama koje nisu hitne, zavode se u Djelovodnik i narednog dana, na

početku radnog vremena pismeno upoznaje rukovodioca KOCCZ, a nakon toga postupa po njegovom nalogu,

- Ako se radi o informaciji koja je hitna, dežurni operativac u KOCCZ postupa na način predviđen u tačkama a) Informaciju dostavlja onim kantonalnim organima uprave koji su nadležni za oblast u kojima se pojavila opasnost koja može dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće ili je nesreća već nastala na koju se informacija odnosi, kao i općinskoj Službi civilne zaštite one općine na koju se informacija odnosi, ako procijeni da je informacija hitna i od značaja za općinu, b) Operativnom centru civilne zaštite Federacije dostavljaju se samo one informacije koje se odnose na prirodne i druge nesreće većih razmjera i koje mogu ugroziti ili su već ugrozile živote i zdravlje većeg broja ljudi i veći broj materijalnih dobara ili je nesreća zahvatila područje dvije ili više općina ili područje cijelog Kantona, c) O informacijama iz tačke a. i b. dežurni operativac upoznaje direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona, kao i da se ta informacija dostavi rukovodiocu općinske Službe civilne zaštite na koju se informacija odnosi.

d) Rukovodioc KOCCZ, dužan je svaki dan prije početka radnog vremena sačiniti redovan pismeni izvještaj o svim primljenim informacijama van radnog vremena i taj izvještaj dostaviti rukovodiocu Kantonalne uprave civilne zaštite, s tim da rukovodilac KOCCZ ima obavezu da primljene informacije dostavi i Operativnom centru civilne zaštite Federacije i Operativnim centrima civilne zaštite općina na području Kantona na koje se primljene informacije odnose.

U slučaju ukazane potrebe, KOCCZ može rukovodiocu iz stavke d) dostaviti i vanredni pismeni izvještaj o primljenim informacijama.

e) Svi Operativni centri civilne zaštite, kada dobiju zahtjev sredstava javnog informisanja da im se daju određeni podaci iz nadležnosti KOCCZ tražene podatke treba davati na način predviđen Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/01) i Uputstvom za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 57/01). Tražene podatke, po pravilu, daje rukovodilac KOCCZ, a u njegovu odsustvu podatke može dati i dežurni operativac u KOCCZ. O datoj informaciji iz stavke e) dežurni operativac koji je dao informaciju dužan je sačiniti službenu zabilješku i u njoj navesti sadržaj informacije koju je dao i o tome odmah upoznati rukovodioca KOCCZ i rukovodioca organa civilne zaštite.

f) U cilju stvaranja uslova da KOCCZ mogu vršiti primanje i prenošenje informacija nadležnim organima ili obavještavati javnost o svim podacima koji se odnose na prirodne i druge nesreće, organi, službe i pravna lica iz Člana 157. Zakona, dužni su se povezati sa odgovarajućim KOCCZ, kako je predviđenom Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Sa KOCCZ obavezno se povezuju slijedeći organi, službe i pravna lica sa područja Kantona i to:

- Operativni Centri policijskih Uprava ministarstva unutrašnjih poslova Kantona,
- Profesionalne vatrogasne jedinice organizovane za nivo Kantona,
- Bosansko-Hercegovački auto-moto klub, (BIHAMK),
- Službe hitne pomoći, domovi zdravlja i klinički centri,
- Radio i TV stanice Kantona,
- Aerodromi koji postoje na području Kantona,
- Javna preduzeća vodoprivrede, elektroprivredna i telekom operateri, koji obavljaju svoje djelatnosti na području Kantona.
- KOCCZ vrši primanje i prenošenje informacija za potrebe timova za deminiranje.

1.4. Obaveza davanja informacija KOCCZ prije nastanka prirodne i druge nesreće

Organi, službe i pravna lica dužni su redovno-svakodnevno KOCCZ dostavljati sve podatke o pojavama i izvorima opasnosti kojima se može predvidjeti ili indicirati nastanak prirodne ili druge nesreće i time dovesti do ugrožavanja zdravlja i života ljudi i materijalnih dobara. Te informacije treba da obavezno sadrže:

- uzrok koji može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće,
- mjesto nastajanja određene nesreće,
- vrijeme nastajanja određene nesreće,
- posljedice koje može izazvati ili je izazvala ta nesreća,
- mjere koje se preduzimaju radi sprečavanja nastanka nesreće i ko preduzima te mjere,
- neophodna pomoć u snagama i sredstvima radi sprječavanja nastajanja nesreće i
- druge podatke o toj opasnosti.

Kada KOCCZ dobije informaciju dužan je odmah započeti neprekidnu komunikaciju sa davaocem informacije i tražiti dodatne podatke o opasnosti na koju se podaci odnose i tu komunikaciju održavati sve do postojanja izvora opasnosti koje može dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće.

1.5. Obaveza informisanja KOCCZ poslije nastanka prirodne ili druge nesreće

Kada nastane prirodna ili druga nesreća davaoci informacija dužni su svaku informaciju, o nastanku prirodne i druge nesreće i posljedicama koje su nastale od te nesreće, sačiniti prema Listi pitanja koja se nalazi u prilogu ovog dokumenta i odmah ovu informaciju dostaviti nadležnom KOCCZ i to:

- Kantonalni organi uprave, kantonalne ustanove, službe i privredna društva i druga pravna lica osnovana kantonalnim Zakonom, podatke dostavljaju - KOCCZ.
- Kada KOCCZ primi informaciju, odmah vrši njihovu obradu na način, što sastavlja izvještaj o posljedicama koje su nastale po život i zdravlje ljudi i materijalna dobra od prirodne i druge nesreće na ugroženom području. U prikupljanju potrebnih podataka za taj izvještaj obavezno učestvuje i općinska služba civilne zaštite i članovi općinskog Štaba civilne zaštite koji se nalaze na terenu na kojem je došlo do nastanka prirodne i druge nesreće.
- KOCCZ izvještaj dostavlja, preko Kantonalne uprave civilne zaštite, Kantonalnom štabu civilne zaštite, a Operativnom centru civilne zaštite Federacije dostavlja samo one informacije koje se odnose na prirodne ili druge nesreće koje su ugrozile područje jedne ili više općina ili područje cijelog Kantona, a po nalogu komandanta ili načelnika Kantonalnog štaba civilne zaštite, tom Operativnom centru civilne zaštite se dostavljaju i drugi podaci za koje se procijeni da bi bili od koristi za informisanje Federalnog štaba civilne zaštite i Operativnog centra civilne zaštite Federacije.

U toku trajanja aktivnosti na spašavanju ljudi i materijalnih dobara i otklanjanju posljedica prouzrokovanih prirodnom ili drugom nesrećom, KOCCZ, dužni su postupati po naredbama Štabova civilne zaštite koji na ugroženom području rukovode akcijama zaštite i spašavanja.

1.6. KOCCZ izvještaje sastavlja i dostavlja organima, prema sljedećim rokovima:

- odmah nakon proglašenja prirodne i druge nesreće (prvi izvještaj),
- prvi dan nakon proglašenja prirodne i druge nesreće-svakih 6 sati ili po potrebi češće,
- narednih 6 dana - svakog dana po jedanput ili po potrebi češće,
- poslije 7 dana - svakih 7 dana po jedan izvještaj i tako sve do momenta kada Štab civilne zaštite koji rukovodi akcijama zaštite i spašavanja prestane da radi.

Svi izvještaji treba da obuhvate ukupne podatke koji se prikupe do momenta upućivanja izvještaja Kantonalnom štabu civilne zaštite.

1.7. Prirodne i druge nesreće o kojima se dostavljaju podaci KOCCZ

Davaoci informacija dužni su KOCCZ dostavljati podatke o posljedicama koje su nastale djelovanjem prirodnih i drugih nesreća, i to:

- zemljotresa, poplave, požara, klizanja terena i sniježnih lavina i nanosa,
- nagomilavanje leda na vodotocima i komunikacijama, udara groma,
- jakih vjetrova, guste magle, jakih mrazeva, velikih vrućina i suša,
- saobraćajnih udesa u željezničkom, drumskom, riječnom i vazdušnom saobraćaju,
- eksplozija, rušenja i drugih katastrofa u rudnicima,
- ispuštanje ili prosipanje štetnih i drugih materija,
- zagađivanje riječnih tokova, zemljišta i okoliša,
- rušenja ili prelijevanja brana na hidroakumulacijama,
- havarija i većih kvarova u industrijskim postrojenjima,
- zaraznih bolesti kod ljudi (epidemije),
- zaraznih bolesti kod životinja (epizotija),
- zarazne bolesti kod bilja (epifitije),
- radiološko-hemijsko-biloške kontaminacije,
- trovanje hranom ili vodom ljudi,
- oštećenjima električne ili vodovodne mreže, naftovoda, plinovoda,
- telekomunikacija ili saobraćajne mreže,
- pronalaženje minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplozivnih ubojnih sredstava (NUS-a) i drugih pojava i opasnosti koje svojim djelovanjem mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i uništiti materijalna dobra.

1.8. Lista pitanja i vrijeme dostavljanja informacija Operativnim centrima civilne zaštite

Svaki davalac informacije dužan je sve informacije o nastanku opasnosti ili nastanku neke prirodne ili druge nesreće, dostaviti nadležnom KOCCZ u rokovima koji su utvrđeni u Dokumentu o Operativnom centru civilne zaštite.

Informacije koje se KOCCZ dostavljaju za prvih 6 sati od nastanka prirodne ili druge nesreće, treba da sadrže naročito slijedeće podatke i to:

- vrsta prirodne i druge nesreće (naziv nesreće),
- vrijeme nastanka nesreće,
- područje na kojem se pojavila nesreća (naseljena ili ne naseljena mjesta),
- uzrok nastanka nesreće,
- posljedice koje se odnose na ljudske žrtve (broj poginulih, povrijeđenih teže i lakše ili nestalih),
- posljedice nastale na materijalnim dobrima (stambenim, komunalnim, privrednim i infrastrukturnim objektima),
- preduzete mjere na zaštiti i spašavanju ugroženih i nastradalih ljudi i materijalnih dobara,
- neophodna pomoć u snagama i sredstvima i druge podatke sa kojima raspolaže davalac informacije.

Informacije koje se KOCCZ dostavljaju poslije isteka vremena od prvih 6 sati od momenta nastanka

prirodne i druge nesreće, pored gore navedenih podataka treba obavezno da sadrže još i slijedeće podatke, i to:

1). Ako se radi o zemljotresu:

- područje koje je zahvaćeno zemljotresom,
- intenzitet i epicentar zemljotresa,
- broj zatrpanih i nestalih ljudi,
- broj evakuisanog stanovništva,
- u kom obliku i ko je poduzeo mjere za otklanjanje posljedica.

2). Ako se radi o poplavi:

- broj poplavljenih stambenih objekata građana (objekti stanovanja i pomoćni objekti),
- broj poplavljenih objekata u vlasništvu pravnih lica,
- broj ugroženih objekata građana i drugih objekata,
- broj ugroženih i nastradalih ljudi,
- broj evakuisanih ljudi,
- broj evakuisanih ljudi koji su vraćeni u svoje domove,
- broj ugrožene i nastradale stoke,
- uništeno saobraćajnica (izraženo u metrima),
- oštećeno saobraćajnica (izraženo u metrima),
- uspostavljen saobraćaj na putevima i željeznici,
- poplavljeno obradivih površina u hektarima,
- oštećenja nastala na elektro-distributivnoj mreži (izraženo u metrima),
- oštećenja nastala elektro-distributivnim objektima (trafo stanice i dr.),
- oštećenja nastala na objektima vodovoda (izraženo u metrima),
- oštećenja hidrocentrala,
- oštećenja vodostanica i drugih objekata,
- oštećeno PTT mreže (izraženo u metrima),
- oštećeno PTT stanica i drugih PTT objekata,
- tendencija rasta vodostaja,
- prekid rada kod poplavljenih pravnih lica (izraženo u satima),
- obustava rada škola,
- koje su mjere poduzete na sanaciji posljedica.

3). Ako se radi o požaru:

- broj ugroženih objekata ili veličina ugroženih površina (šuma, voćnjaka i si.),
- koje su snage i sa kojim sredstvima učestvovala prilikom lokaliziranja i gašenja požara,
- lokacije evakuisanog stanovništva, (njihov broj) sa područja ugroženog požarom,
- broj eventualno povrijeđenih i nastradalih ljudi i stoke.

4). Ako se radi o klizanju terena, sniježnim lavinama i nanosima:

- mjesto ili bliže određenje gdje je došlo do klizanja terena i odrona zemlje,
- odnosno sniježnih nanosa i lavina,
- broj ugroženih domaćinstava (iskazati ukupan broj i broj članova domaćinstva),
- površina zahvaćena klizištem i odronom (izražena u metru kvadratnom),
- broj ugroženih objekata pravnih lica (broj, naziv i mjesto i bliže određenje),
- broj ugroženih individualnih stambenih objekata i gospodarskih objekata,
- ugroženo puteva u drumskom saobraćaju (izraženo u metrima),
- dužina oštećene putne mreže (lokalnih, regionalnih i magistralnih puteva),
- oštećeno ili ugroženo željezničkih pruga, koje se nemogu koristiti (izraženo u metrima),
- koje su mjere poduzete na sanaciji nastalih posljedica,

- 5). *Ako se radi o nagomilavanju leda na vodotocima i komunikacijama:*
- označiti rijeke na kojima je došlo do stvaranja leda i ledenih barijera,
 - označiti dijelove komunikacije na kojima je došlo do stvaranja leda i ledenih barijera,
 - posljedice koje su nastale gomilanjem leda (izlijevanje rijeka, havarije na objektima i dr.),
 - koje mjere su poduzete na sanaciji posljedica.
- 6). *Ako se radi o udaru groma, jakom vjetru, gustoj magli, jakim mrazovima, velikim vrućinama i suši:*
- broj ugroženih, nastradalih i poginulih ljudi,
 - ugrožavanje uslova normalnog života ljudi,
 - broj porušenih i oštećenih objekata stanovanja i objekata pravnih lica (podatke iskazati brojčano),
 - kakve su mjere poduzete na otklanjanju nastalih posljedica.
- 7). *Ako se radi o saobraćajnim udesima u željezničkom, drumskom, i vazdušnom saobraćaju:*
- gdje i kada je došlo do udesa (iskazati tačan datum i sat udesa),
 - broj ugroženih, nastradalih i poginulih ljudi,
 - da li je neko od učesnika u udesu prevezio opasne, zapaljive, biološke i radioaktivne materije,
 - koje mjere su poduzete na sanaciji nastalih posljedica,
- 8). *Ako se radi o eksploziji, rušenju ili drugoj katastrofi u rudnicima:*
- broj ugroženih, nastradalih i poginulih ljudi,
 - posljedice izazvane eksplozijom, rušenjem ili drugom katastrofom,
 - koje mjere su poduzete na saniranju posljedica.
- 9). *Ako se radi o ispuštanju ili prosipanju štetnih i otrovnih materija:*
- objekat ili područje gdje je došlo do ispuštanja i prosipanja štetnih ili otrovnih materija,
 - vrsta, količine i uzrok prosutih štetnih ili otrovnih materija,
 - kontaminirana površina zemljišta (izražena u metrima kvadratnim),
 - ugrožen vodotok ili izvor pitke vode (mjesto i na kojoj dužini),
 - broj zatrovanih ljudi (lakše - teže),
 - koje mjere su poduzete na saniranju nastalih posljedica.
- 10). *Ako se radi o zagađivanju riječnih tokova, zemljišta i okoliša:*
- vrsta i količina zagađivanja,
 - uzrok zagađivanja (po mogućnosti iskazati uzročnike zagađenja),
 - površina zemljišta zahvaćena zagađivanjem (ako je u pitanju vodotok ili izvor pitke vode treba iskazati u kojoj dužini i tačna mjesta zagađenih vodotoka i izvorišta),
 - broj zatrovanih ljudi (lakše-teže),
 - količine zatrovane ribe i životinja,
 - koje mjere su poduzete na sanaciji posljedica.
- 11). *Ako se radi o rušenju ili prelijevanju brana na hidroakumulacijama:*
- naziv brane na kojoj je došlo do rušenja ili drugih oštećenja,
 - broj ugroženih, nastradalih i poginulih građana,
 - ostale posljedice (materijalna šteta, poplave i dr.),
 - koje mjere su preduzete na otklanjanju nastalih posljedica.
- 12). *Ako se radi o havariji i većim kvarovima na postrojenjima pravnih lica:*

označiti pravna lica u kojima je došlo do havarije i na kojim uređajima (veći ili manji kvarovi),

- da li se radi o objektima u kojima se proizvode hemijski i drugi proizvodi koji mogu ugroziti ljudske živote,
- količina hemijskih i drugih materija ispuštenih u slučaju havarije ili većih kvarova,
- posljedice havarije i većih kvarova u odnosu na život i zdravlje ljudi i dalji rad pravnog lica,
- koje mjere su poduzete na otklanjanju nastalih posljedica.

13). Ako se radi o zaraznim bolestima kod ljudi (epidemije):

- kada i gdje su otkrivene zarazne bolesti,
- broj zaraženih lica,
- vrsta zarazne bolesti,
- uzroci pojave zarazne bolesti (ukoliko se raspolaze sa ovim podatkom),
- koje mjere su poduzete radi sprečavanja daljeg širenja zaraze (ograničeno kretanje stanovništva, prestanak rada škola i dr.).

14). Ako se radi o zaraznoj bolesti kod životinja (epizotije):

- vrsta zarazne bolesti,
- vrsta i broj životinja zahvaćenih zarazom,
- broj uginulih životinja,
- da li je organizovan karantin za zaražene životinje,
- šta se čini sa uginulim životinjama,
- poduzete mjere za utvrđivanje uzročnika i prijenosa zaraznih bolesti,
- poduzete mjere radi zabrane upotrebe mesa za ishranu ljudi,
- opasnost po život i zdravlje ljudi.

15). Ako se radi o zaraznoj bolesti kod bilja (epifitija):

- gdje i kada su ove pojave primijećene,
- na kojim kulturama,
- kolike površine su zahvaćene epifitijama (izraženo u ha),
- uzroci pojave biljnih bolesti,
- poduzete mjere radi sprečavanja širenja zarazne bolesti bilja.

16). Ako se radi o radiološko-biološko-hemijskoj kontaminaciji:

- područja odnosno objekti gdje je nastala kontaminacija,
- vrsta kontaminacije,
- površina zahvaćena kontaminacijom,
- broj kontaminiranih ljudi (teže i lakše),
- koje su mjere poduzete ili se poduzimaju radi dekontaminacije i otklanjanja nastalih posljedica.

17). Ako se radi o trovanju hranom ili vodom ljudi:

- gdje i kada se primijetila ova pojava,
- broj lica zatrovanih hranom ili vodom,
- koje su mjere poduzete za otklanjanje uzroka trovanja,
- broj ljudi smještenih u medicinske centre (lakše i teže oboljeli),
- broj smrtnih slučajeva ljudi,

18). Ako se radi o oštećenju električne ili vodovodne mreže, naftovoda, plinovoda, telekomunikacija ili saobraćajne mreže:

- rejoni zahvaćeni oštećenjima,
- koliko će trajati ili traje prekid snabdijevanja,
- poduzete mjere na sprečavanju težih posljedica koje bi mogle nastati ovim prekidima,

19). Ako se radi o pronalaženju neeksplozivnih ubojnih sredstava (NUS):

- količina i vrsta NUS-a,
- preduzete mjere sigurnosti,
- ko vrši obezbjeđenje prostora,
- da li su poduzete mjere za uklanjanje ili uništenje NUS-a,
- koje izvršio uklanjanje ili uništavanje pronađenog NUS-a,
- podatke o povrijeđenim i nastradalim od NUS-a ili mina "brzi odgovor".

20). *Ako se radi o terorističkim aktivnostima:*

- mjesto terorističkog napada,
- podatke o broju povrijeđenih i poginulih građana i oštećena materijalna dobra.

1.9. TABELARNI PREGLED PODATAKA O RUKOVODIOCIIMA ORGANA UPRAVE SA BROJEVIMA TELEFONA, SJEDIŠTA ORGANA I DRUGIM POTREBNIM PODATCIMA, KAO I ŠEMA OPERATIVNIH CENTARA CIVILNE ZAŠITE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Naziv	Adresa	Funkcija	Ime i prezime	Telefoni				e-mail
				Posao pozivni 032	Fax	U stanu	Mobitel	
SKUPŠTINA KANTONA	Kučukovići 2.	Predsjednik skupštine	Ismet Sarajlić	460-663 460-664	460-662			pr.szdk@bih.net.ba
VLADA KANTONA	Kučukovići 2.	Premijer	Miralem Galijašević	460-604 460-605	460-602	243-637	061/478-702	premijer@zdk.ba
KANTONALNI ŠTAB CZ	Kučukovići 2.	K-dant štaba	Fahrudin Brkić	460-700 460-701 460-703	460-702		062/778-258	zedompik@bih.net.ba
KUCZ	Zmaja od Bosne bb	Direktor	Džavid Aličić	460-873	460-872		061/792-807	czuprava@bih.net.ba operativnicentarzdk@yahoo.com kucz@zdk.ba
	Zmaja od Bosne bb	Sekretarica	Jasmina Pašalić	460-870 460-871	460-872		063/827-887	czuprava@bih.net.ba kucz@zdk.ba
KOC	Zmaja od Bosne bb	Šef KOC-a	nema	460-874 242-542 ili 121	460-759		Edin Talić 061/859-596 Damir Mujić 061/854-434 Elsin Bajramović 062/805-020	czuprava@bih.net.ba operativnicentarzdk@yahoo.com kucz@zdk.ba

KMUP - OC	Trg BiH br.6	Šef OC-a	Imamović Adis	240-220 direktni OC 449-250 Centrala: 249-449 lok.220	242-139 449-250		061/307-809	
BREZA	Bogumilska br.1	Načelnik općine	Munib Zaimović	786-061	786-031		062/920-009	nacelnik@breza.gov.ba
OPĆINSKI ŠTAB CZ	Bogumilska br.1	K-dant štaba	Munib Zaimović	786-061	786-031		062/920-009	nacelnik@breza.gov.ba
Op. Služba CZ	Bogumilska br.1	Šef službe CZ	Huso Herco	786-055	786-041	783-434	061/820-108	cz@breza.gov.ba
OpOC CZ		Šef Centra						
VATROGASCI	Alipašina broj 41	K-dant	Sead Muratović	784-300			061/862-084	
POLICIJSKA STANICA	Hasana Kafije	Komandir	Mensur Halilović	783-410			060/319-6773	
DOBOJ - JUG	Trg 21.Mart Matuzići	Načelnik općine	Mirnes Tukić	691-250	699-331		061/455-229	dobojjug@bih.net.ba
OPĆINSKI ŠTAB CZ	Trg 21.Mart Matuzići	K-dant štaba	Mirnes Tukić	691-250	699-331		061/455-229	dobojjug@bih.net.ba
Op. Služba CZ	Trg 21.Mart Matuzići	Šef službe CZ	Hrvić Edin	691-250	699-331	032/691-361	062/047-270	dobojjug@bih.net.ba, edin.dobojjug@gmail.com
OpOC CZ	Trg 21.Mart Matuzići	Šef Centra	-	-	-	-	-	
VATROGASCI	Doboj	K-dant	Dujaković Slaven	053/224-528			065/146-414	
POLICIJSKA STANICA	Trg 21.Mart Matuzići	Komandir	Kadribašić Sead	691-064	691-065		061/772-264	

Naziv	Adresa	Funkcija	Ime i prezime	Telefoni				e-mail
				Posao	Fax	U stanu	Mobitel	
KAKANJ	Alije Izetbegovića 123.	Načelnik općine	Nermin Mandra	771-800	771-802	555-955	061/477-737	opcinaka@bih.net.ba
OPĆINSKI ŠTAB CZ	Alije Izetbegovića 123.	K-dant štaba	Nermin Mandra	771-800	771-802	555-426	061/477-737	
Op. Služba CZ	Alije Izetbegovića 123.	Šef službe CZ	Nurudin Hrusto	771-829	550-160		061/201-883	cz@kakanj.com.ba
OpOC CZ	Alije Izetbegovića 123.	Šef Centra	Muris Sarač	554-600	554-600	070/210-836	062/210-630	cz@kakanj.com.ba
VATROGASCI	Imamovića br.1.	Starješina	Halim Kulović	558-793	558-069	558-019	061/189-243	
POLICIJSKA STANICA	Alije Izetbegovića br.74	Komandir	Vahidin Topalović	557-270	553-885		061/968-812	
MAGLAJ	Viteška br.4.	Načelnik općine	Mirsad Mahmutagić	609-550	609-551	603-702	061/795-881	nacelnik@maglaj.ba
OPĆINSKI ŠTAB CZ	Viteška br.4.	K-dant štaba	Mirsad Mahmutagić	609-550	609-551	603-702	061/795-881	nacelnik@maglaj.ba
Op. Služba CZ	Viteška br.4.	Šef službe CZ	Anto Maglica, dipl. ing. tehn.	603-436	603-029	890-436	063/855-482 061/789-620	anto.m@maglaj.ba
OpOC CZ	Viteška br.4.	Šef Centra	Hašim Dedić	603-029	603-029	614-268	062/163-756	civilna@maglaj.ba
VATROGASCI	Ilijasa Smajlagića bb	K-dant	Mehmed Smajlagić	603-474	603-029	606-469	062/971-818	mehmed.smajlagic@hotmail.com
POLICIJSKA STANICA	1. Marta bb	Komandir	Alen Mušić	603-301	603-589	603-310	061/781-854	
OLOVO	Branilaca bb	Načelnik općine	Đemal Memagić	829-540	829-568		061/182-557	opcina@olovo.gov.ba

OPĆINSKI ŠTAB CZ	Branilaca bb	K-dant štaba	Đemal Memagić	829-540	829-568		061/182-557	opcina@olovo.gov.ba
Op. Služba CZ	Branilaca bb	Šef službe CZ	Avdo Degirmendžić	829-565	829-568	032-826-720	061/266-300 061/853-400	civilna@olovo.gov.ba
OpOC CZ	Branilaca bb	Šef Centra						
VATROGASCI	H.K.Gradašćevića	K-dant	Avdo Degirmendžić	829-565	829-568	032-826-720	061/266-300 061/853-400	civilna@olovo.gov.ba
POLICIJSKA STANICA	Krivajska br. bb	Komandir	Amir Džinić	825-107	825-113	070-216-640	0603/196-779	adzinic-ak@fkn.unsa.ba
Naziv	Adresa	Funkcija	Ime i prezime	Telefoni				e-mail
				Posao	Fax	U stanu	Mobitel	
TEŠANJ	Trg Alije Izetbegovića br.11, 74260 Tešanj	Načelnik općine	Mr. Suad Huskić	650-220	650-416		061/793-016	suad.huskic@opcina-tesanj.ba
OPĆINSKI ŠTAB CZ	Trg Alije Izetbegovića br.11, 74260 Tešanj	Komandant Štaba	Mr. Suad Huskić	650-220	650-157		061/793-016	suad.huskic@opcina-tesanj.ba
Op. Služba CZ	Krndija bb, 74260 Tešanj	Šef službe CZ	Mensur Saletović,prof.	650-108	650-157		061/835-254	mensur.saletovic@opcina-tesanj.ba
OpOC CZ	Krndija bb, 74260 Tešanj	Šef Centra	Bahrudin Nočić	650-439 650-720	650-157		061/756-457	cz@opcina-tesanj.ba bahrudin.nocic@opcina-tesanj.ba
VATROGASCI	Krndija bb, 74260 Tešanj	K-dant	Hasan Ćeman,prof.	650-157 650-720	650-157	032/941-845	061/766-805	hasan.ceman@opcina-tesanj.ba
POLICIJSKA STANICA	Braće pobrić bb, 74260 Tešanj	Komandir	Jusuf Katica	650-191	650-415		061/796-393	
USORA	Sivša bb	Načelnik općine	Zvonimir Anđelić	895 210	893 514		063/382-494	opcina.usora2@tel.net.ba

OPĆINSKI ŠTAB CZ	Sivša bb	K-dant štaba	Anto Bonić	895 210	893 514		063/382-494	info@usora-opcina.com, opcina.usora1@tel.net.ba
Op. Služba CZ	Sivša bb	Šef službe CZ	Drago Čosić	895 297	893 514		061/701-841	opcina.usora1@tel.net.ba
OpOC CZ	Sivša bb	Šef Centra	nema centra					
VATROGASCI	PVJ Tešanj	K-dant	Vrši poslove PPZ	650-720	650-157			
POLICIJSKA STANICA	Sivša bb	Komandir	Ivan Čosić	893-190	893-190			
VAREŠ	Zvezda 34	Načelnik općine	Zdravko Marošević	848-101	848-150		061/789-755	ibrahim.spahic@vares.info
OPĆINSKI ŠTAB CZ	Zvezda 34	K-dant štaba	Zdravko Marošević	848-101	848-150		061/789-755	vares@bih.net.ba
Op. Služba CZ	Zvezda 34	Šef službe CZ	Ibrahim Spahić	848-104	848-150		061/188-986	opc@vares.info
OpOC CZ	Zvezda 34	Šef Centra						opc@vares.info
VATROGASCI	Zvezda 34	K-dant	Izudin Muftić	843-028 848-123	848-150		061/522-579	
POLICIJSKA STANICA	Zvijezda br.5	Komandir	Edin Karamustafić	843-027	843-121		061/471-021	
Naziv	Adresa	Funkcija	Ime i prezime	Telefoni				e-mail
				Posao	Fax	U stanu	Mobitel	
VISOKO	Alije Izetbegovića 12 a	Načelnik općine	Amra Babić	732-501	738-330		061/363-213	nacelnica@visoko.gov.ba


OPĆINSKI ŠTAB CZ	Alije Izetbegovića 12 a	K-dant štaba	Amra Babić	732-501	738-330		061/363-213	nacelnica@visoko.gov.ba
Op. Služba CZ	Branilaca br.26.	Šef službe CZ	Edina Ahmetović	732-567 735-700	738-386 735-700		062/343-673	opcauprava@visoko.gov.ba cz.visoko@gmail.com
OpOC CZ	Branilaca br.26.	Šef Centra	nema	735-700	735-700		Alen Delić 061/495-321	cz.visoko@gmail.com
VATROGASCI	Branilaca br.26.	K-dant	Fahrudin Bukić	737-500	735-700		061/768-977	pvj.opcina.visoko@gmail.com
POLICIJSKA STANICA	Brnilacabr.10	Komandir	Elvedin Fišek	738-555	738-555		061/336-350	fisekel@gmail.com
ZAVIDOVIĆI	Safvet bega Bašagića bb	Načelnik općine	Hašim Mujanović	878-329	868-230		061/722-840	opzdici@bih.net.ba
OPĆINSKI ŠTAB CZ	Safvet bega Bašagića bb	K-dant štaba	Hašim Mujanović	878-329	868-230		061/722-840	opzdici@bih.net.ba
Op. Služba CZ	Safvet bega Bašagića bb	Šef službe CZ	Remzo Šogolj	878-298	878-298	032 858 272	061/162-181	czzdici@gmail.com
OpOC CZ	Safvet bega Bašagića bb	Šef Centra	Senad Huskanović	878-298	878-298		061/754-574	czzdici@gmail.com
VATROGASCI	Radnička bb	K-dant	Mirsad Čamdžić	878-142	878-298	032 878 452	061/615-115	czzdici@gmail.com
POLICIJSKA STANICA	S.B. Bašagića	Komandir	Bešić Ferid	879-111	879-114	032 854 574	061/453-009	
ZENICA	Trg BiH 6	Gradonačelnik	Fuad Kasumovic	032/447-775	032/447-776		061/489-686	gradonacelnik@zenica.ba
Gradski ŠTAB CZ	Trg BiH 6	K-dant štaba	Fuad Kasumovic	032/447-775	032/447-776		061/489-686	gradonacelnik@zenica.ba

Gr. Služba CZ	Trg BiH 6	Pomo. grad. Grad SICZ	Mithat Serdarević	032/447-731	032/447-732		061/596-298	midhat.serdarevic@zenica.ba
Gr. OC CZ	Trg BiH 6	Šef Centra	-	-	-	-	-	-
VATROGASCI	Velikog sudije Građeše 19.	K-dant	Enes Zec	032/447-738	032/447-746		061/478-302	pvj.zenica@gmail.com
POLICIJSKA STANICA	S.B. Bašagića br. 1	Komandir	Admir Gazić	122			061/177-292	
Naziv	Adresa	Funkcija	Ime i prezime	Telefoni				e-mail
				Posao	Fax	U stanu	Mobitel	
ŽEPČE	STJEPANA RADIĆA 2	Načelnik općine	Mato Zovko	888-601	888-609	883-333	063/896-307	opcina.zepce@tel.net.ba
OPĆINSKI ŠTAB CZ	STJEPANA RADIĆA 2	K-dant štaba	Mato Zovko	888-601	888-609	883-333	063/896-307	opcina.zepce@tel.net.ba
Op. Služba CZ	STJEPANA RADIĆA 2	Šef službe CZ	Josip Tadić	880-988	888-608		063/358-115	cz@opcina-zepce.com
OpOC CZ	NEMA CENTRA	Šef Centra	nije formiran					
VATROGASCI	SARAJEVSKA	K-dant	Mladen Šupković	881-700	881-700		063/859-883	vatrogasno@opcina-zepce.com
POLICIJSKA STANICA	ULICA PRVA	Komandir	Mehmed Cvrčak	880-381	880-381	611-810	061/400-817	

BROJEVI TELEFONA ČLANOVA KŠCZ

Funkcija u KŠCZ	Ime i prezime	Kućni telefon	MOBITEL	POSAD	E-MAIL
Komandant	Fahrudin Brkić		062/778-258	460-701	min.prostorno@zdk.ba
Načelnik	Dzavid Aličić		061/792-807	460-873	dzavid.alicic@zdk.ba
Komesar MUP-a ZDK	Semir Šut		060/319-6729	449-242	komesar@mupzdk.gov.ba
Član Institut za zdravlje i sigurnost hrane	Senad Huseinagić	838-497	061/766-320	448-001	senad_ba@yahoo.com info@inz.ba
Član Min.polj.šum i vod.	Senada Dizdar		061/789-020	460-747	min.poljoprivreda@zdk.ba
Član Kant. Prostorno uređenje	Aida Sumbuljević		062/337-018	460-708	aida.sumbuljevic@zdk.ba
Član Min. za privredu.	Osman Buza	553-257	061/177-056	460-732	osman.buza@zdk.ba
Član Min. Za soc.pol. i izbj.	Jasenska Jukić	242-122	061/153-861	460-685	jasenkajukic@yahoo.com
Član Kan. Crveni križ	Ermin Ćato		061/416-632	246-090	catoermin@hotmail.com
Član gl.ins. Za požarstvo	Mubdin Hamzić		061/045-117	449-249 lok.442	mupzdk@mupzdk.gov.ba
Član Min. Unutrašnj. Posl.	Nada Delibašić		062/336-624	460-771	min.finansije@zdk.ba
Član Min. Za pr. Ured.kom.	Amra Pojskić		061/196-656	460-707	amra.pojskic@zdk.ba
Član Kant.upr. Insp. Posl.	Draženka Filipović	227-350	061/797-180	460-804	drazenka.filipovic@zdk.ba
Član Infopress ZDK	Adem Mecavica		061/449-817		adem.mecavica@zdk.ba

HEMA OPERATIVNIH CENTARA NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA



II. DOKUMENT O AKTIVIRANJU, MOBILIZACIJI I ANGAŽOVANJU SNAGA I MATERIJALNIH SREDSTAVA

2.1. MJERE, POSTUPCI I ZADACI O NAČINU AKTIVIRANJA KANTONALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

2.1.1. KANTONALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE:

Aktiviranje Kantonalnog štaba civilne zaštite (u daljem tekstu: KŠCZ) vrši se sa ciljem preuzimanja nadležnosti u vođenju akcija zaštite i spašavanja, koje se odnose na upotrebu snaga i sredstava civilne zaštite, pravnih lica i građana na izvršavanju zadataka spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, otklanjanju nastalih posljedica, kao i odlučivanju o svim pitanjima koja imaju operativan karakter, a odnose se na aktivnosti od značaja za zaštitu i spašavanje na ugroženom području.

Aktiviranje KŠCZ u skladu sa Zakonom vrši se u četiri slučaja i to:

- kada je nastala prirodna ili druga nesreća na teritoriji dvije ili više općina na području Kantona,
- kada prijeti opasnost od prirodnih ili drugih nesreća,
- za vrijeme vježbi struktura civilne zaštite i
- za vrijeme ratnog stanja.

U slučaju kada je nastala prirodna ili druga nesreća, ili kada prijeti opasnost od prirodne ili druge nesreće, aktiviranje KŠCZ vrši se prvenstveno po zahtjevu komandanta i načelnika Štaba, odnosno Službi civilne zaštite, na osnovu procjene situacije prema raspoloživim podacima. Član KŠCZ, može podnijeti inicijativu za aktiviranje KŠCZ u oblasti za koju je nadležan, ako se utvrdi opasnost koja može dovesti do nastanka ili je već nastala prirodna ili druga nesreća, a neophodno je angažovanje KŠCZ.

Za vrijeme organiziranja vježbi struktura civilne zaštite aktiviranje KŠCZ, vrši Kantonalna uprava civilne zaštite i njegovo angažovanje traje onoliko dana koliko je utvrđeno u programu vježbe. U slučaju proglašenja ratnog stanja aktiviranje KŠCZ vrši se donošenjem odluke o proglašenju ratnog stanja od strane Parlamentarne skupštine BiH i njegovo neprekidno funkcioniranje traje sve dok isti organ ne proglasi prestanak ratnog stanja.

U svim navedenim slučajevima aktiviranje KŠCZ se vrši na način da se komandant, načelnik i članovi KŠCZ po pozivu odmah jave u zgradu RMK „Inženjeringa“, Zenica, u ulici Zmaja od Bosne bb, prizemlje ili na rezervnu lokaciju u ulici Kučukovići 2., zgrada Vlade Kantona o čemu će biti obaviješteni po pozivanju.

Pozivanje vrši Kantonalna uprava civilne zaštite.

Zadaci KŠCZ u provođenju mjera zaštite i spašavanja su:

- da razmotri stanje na ugroženim područjima i procjeni uticaj prirodne ili druge nesreće;
- da predloži Vladi kantona proglašenje stanja prirodne ili druge nesreće;
- da po proglašenju stanja prirodne ili druge nesreće započne sa stalnim zasjedanjem sa ciljem rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja;
- da donese potrebne akte u cilju provođenja mjera zaštite i spašavanja na ugroženim područjima;
- da mobilizira potrebne organizovane snage i sredstva i druge strukture prema hijerarhiji angažovanja;
- da prati stanje na ugroženim područjima i donosi potrebne akte u cilju pravovremenog djelovanja;
- da informiše stanovništvo, medije i više organe vlasti o stanju na ugroženim područjima i provođenju mjera na zaštiti i spašavanju i otklanjanju posljedica;
- da traži pomoć, kada je to potrebno ljudstvu i materijalnim sredstvima od Federalnog štaba civilne zaštite, kao i struktura civilne zaštite susjednih Kantona i općina u Federaciji i Republici Srpskoj prema propisanim procedurama;
- da predloži Vladi kantona donošenje odluke o prestanku stanja prirodne ili druge nesreće.

2.2. NAČIN MOBILIZACIJE KANTONALNIH I OPĆINSKIH JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE SPECIJALIZOVANE I OPĆE NAMJENE I REDOSLIJED IZVRŠENJA MOBILIZACIJE

Kada se na osnovu prikupljenih podataka procjeni da postoji mogućnost nastanka prirodne ili druge nesreće, na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite, KŠCZ je obavezan da preduzme odgovarajuće mjere pripravnosti u cilju procjene situacije i upoznavanja stanovništva o mogućem nastanku prirodne ili druge nesreće, kao i potrebi angažovanja organizovanih snaga civilne zaštite.

Te mjere se odnose prvenstveno na:

- procjenu situacije u odnosu na pojavu koja ugrožava područja dvije ili više općina;
- utvrđivanje mjera potrebnih za suzbijanje ili ublažavanje prirodne ili druge nesreće i njenih posljedica;
- prijedlog za angažovanjem organizovanih snaga i sredstava civilne zaštite u cilju stavljanja u pripravnost i
- prijedlog Vladi kantona za proglašenje stanja prirodne ili druge nesreće.

U gore navedenim uslovima redoslijed angažovanja snaga i sredstava stavljanjem u pripravnost vršit će se prema redoslijedu:

- a) organizovane snage i sredstva civilne zaštite općinskih službi civilne zaštite, kao i postojeće službe Kantonalne uprave civilne zaštite (štabovi civilne zaštite općina na ugroženom području), povjerenici MZ u ugroženim općinama, službe zaštite i spašavanja i jedinice civilne zaštite općina);
- b) snage i sredstva pravnih lica i
- c) građani i njihova sredstva.

2.3. NAČIN ANGAŽOVANJA KANTONALNIH SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Službe zaštite i spašavanja su organizovane strukture civilne zaštite koje su u hijerarhiji angažovanja prve na provođenju mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Uredbom o organizovanju službi zaštite i spašavanja na području Zeničko-dobojskog kantona organizovane su slijedeće službe zaštite i spašavanja:

- Služba za spašavanje na vodi i pod vodom,
- Služba za zaštitu i spašavanje sa visina,
- Služba za zaštitu i spašavanje iz ruševina i
- Služba za RHB zaštitu.

Njihovo angažovanje se vrši odmah po proglašenju stanja prirodne ili druge nesreće, kada Kantonalni štab civilne zaštite svojom naredbom utvrdi potrebu njihovog angažovanja (u slučaju prirodne ili druge nesreće, koja je zahvatila 2 i više općina istovremeno i kada su proglašena stanja prirodnih i drugih nesreća na njihovim područjima, i u drugim prilikama kada to procjeni KŠCZ). Istovremeno se vrši angažovanje ljudskih i materijalnih resursa. Angažovanje se vrši na način da Kantonalna uprava civilne zaštite nakon donošenja naredbe Kantonalnog Štaba o angažovanju službi zaštite i spašavanja, poziva rukovodioca pravnog lica u kojem je formirana služba zaštite i spašavanja i obavještava ga o sadržaju Naredbe putem telefona ili dostavlja istu putem e-maila ili faxesa. Rukovodilac pravnog lica putem telefona poziva rukovodioca službe zaštite i spašavanja ili njegovog zamjenika i upoznaje ga sa Naredbom Kantonalnog štaba CZ radi preduzimanja aktivnosti na zaštiti i spašavanju na područjima utvrđenim u naredbi. Putem dežurnih službi odmah se pozivaju svi pripadnici službe zaštite i spašavanja i javljaju na utvrđena zborna mjesta. Pravna lica u kojima je osnovana služba zaštite i spašavanja, u svom aktu će utvrditi zborna mjesta pripadnika za svoju službu.

2.4. NAČIN IZUZIMANJA MATERIJALNIH SREDSTAVA OD GRAĐANA I PRAVNIH LICA SA PODRUČJA KANTONA KOJA SU POTREBNA ZA CIVILNU ZAŠTITU

U cilju pravovremenog i što efikasnijeg provođenja mjera zaštite i spašavanja, u slučaju kada materijalno-tehnička sredstva organizovanih struktura nisu dovoljna za provođenje mjera ili iziskuju potrebu za angažovanjem dodatnih sredstava, vrši se izuzimanje potrebnih materijalno-tehničkih sredstava od građana ili pravnih lica. Materijalna sredstva koja se mogu izuzimati od građana na području Kantona su: teretna i specijalna vozila svih vrsta i kategorija, traktori, rovokopači, sredstva za čuvanje i prijevoz vode (spremnici, cisterne za vodu, bačve, burad i slična ambalaža, spremnici za vodu od 20 do 500 l), agregati svih vrsta, šatori, drvena građa, motorne pile svih vrsta, porodične i vikend kuće koje se ne koriste, konji, zaprega, uređaji i energetske izvori. Pored nabrojanih sredstava građani su u obavezi da po naređenju štaba koji rukovodi akcijama zaštite i spašavanja ustupi zemljište, poslovne i stambene objekte u svrhu provođenja mjera evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja.

Materijalna sredstva koja se mogu izuzimati od pravnih lica na području Kantona su: teretna vozila svih vrsta i kategorija, tegljači, vozila za izvlačenje, vučna vozila, specijalna vozila (cisterne za vodu, gorivo i dekontaminaciju, vozila za kruh, meso, vozila prve pomoći, autodizalice i autoradionice), autoprikolice, buldožeri, kopači, utovarivači, dizalice, grejderi, plovna sredstva, sredstva veze, pumpe i kompresori, građevinsko-zidarski materijal, aparati za autogeno i elektrolučno zavarivanje sa opremom, motorne pile za beton i željezo, instalacije i oprema za koje nadležni štab civilne zaštite ocjeni da su potrebni u vođenju akcija zaštite i spašavanja, kao i sva imajuća sredstva pobrojana u prethodnom stavu koja se izuzimaju od građana.

Donošenjem Odluke o proglašenju stanja prirodne ili druge nesreće KŠCZ je u obavezi da utvrdi i prati potrebe za angažovanjem materijalnih sredstava koje je zbog potrebe neophodno izuzeti od građana ili pravnih lica. Izuzimanje KŠCZ provodi donošenjem Naredbe o izuzimanju materijalno-tehničkih sredstava od građana i pravnih lica. Naredba treba da sadrži naziv materijalnog sredstva, vrstu materijalnog sredstva i njihovu količinu, vrijeme i mjesto predaje materijalnih sredstava i podatke o vlasniku materijalnog sredstva. Pozivanje se vrši od strane Kantonalne uprave CZ ili Službe civilne zaštite direktno telefonom prema evidenciji ili putem povjerenika.

Odmah po donošenju naredbe, KŠCZ formira komisiju za prijem materijalnih sredstava koja broji tri člana i to jedan član iz KŠCZ, jedan iz Kantonalne uprave civilne zaštite ili Službe civilne zaštite i jedan iz drugog kantonalnog organa uprave ili općinske službe za upravu. U slučaju da nije moguće imenovati člana iz Službi civilne zaštite, imenuje se još jedan član iz drugih kantonalnih ili općinskih službi prevashodno građevinske i mašinske struke.

Komisija je dužna da u određeno vrijeme i mjesto izvrši preuzimanje materijalno-tehničkih sredstava pri čemu je u obavezi da:

1. utvrdi ispravnost i kompletnost materijalnog sredstva,
2. izda potvrdu o preuzimanju materijalnog sredstva kao dokaz o predatom sredstvu i
3. ne prihvati neispravna i neupotrebljiva materijalna sredstva i ista vrati vlasniku uz sačinjenu službenu zabilješku.

Vlasnik materijalnog sredstva je dužan da potpiše potvrdu o izuzimanju materijalnog sredstva koja će istom služiti kao dokaz o predatom sredstvu i osnova za obračun odgovarajuće naknade. Komisija će angažovati materijalno sredstvo od građana po principu sredstvo i vlasnik, ako je isti osposobljen za rukovanje iste, dok će kod pravnih lica biti angažovano sredstvo i rukovalac sredstva. Nakon preuzimanja sredstava komisija će isto uputiti na lokaciju koju je prema naređenju odredio KŠCZ ili OŠCZ.

2.6. PREGLED KANTONALNIH JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE SA LIČNIM I

MATERIJALNIM FORMACIJAMA

2.6.1. Kantonalne službe zaštite i spašavanja

Službe zaštite i spašavanja predstavljaju poseban organizacioni oblik civilne zaštite i organizuju se na nivou općina i kantona, član 122. do 126. Zakona o zaštiti i spašavanju. Kantonalne službe zaštite i spašavanja u skladu sa Uredbom o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/08), formirane su u jednom broju pravnih lica i udruženja građana i to za:

1. Služba za radiološko-hemijsko-biološku zaštitu,
2. Služba za spašavanje sa visina,
3. Služba za spašavanje iz ruševina i
4. Služba za spašavanje na vodi i pod vodom.

Njihovim formiranjem realizovan je dio Programa razvoja zaštite i spašavanja. Pojedinačnim ugovorima regulisane su međusobne obaveze između Kantonalne uprave i pravnih lica/udruženja građana, u pogledu donošenja njihovih Pravilnika o unutrašnjem organizovanju, izradi dokumenata/procedura o aktiviranju i angažovanju ovih snaga i mts, a pojedinačnim ugovorima regulisane obaveza prema licima/spasiocima za slučaj njihovog angažovanja. Ovim su stvoreni uvjeti za njihovo opremanje i osposobljavanja za moguće učešće u akcijama zaštite i spašavanja na području Kantona i šire.

Organizovanost i popunjenost Kantonalnih službi zaštite i spašavanja

Tabela br. 1

R/b	Naziv službe	Pravno lice/UG koje čini službu spašavanja	POPUNJENOST		Stanje opremljenosti MTS	
			Forma cija	Popunj eno	Oprema KUCZ	Vlastita oprema
1.	Spašavanje na vodi i pod vodom	SNIK „Atom“ Zavidovići UG Rafting „Krivaja“ Zavidovići	18	18	2.g. čamca za buj.vode	
					6.v.g.čamac (3 sa mot.)	
					6 mot.pum.za vodu	
					1. sonar	
					1. agregat	
					2 komp. za lak. ronioca	
					Lična oprema spasioca	
					Lična oprema prip. cz	
2.	Radiološko-biološka zaštita	Univerzitet u Zenici Institut Kemal Kenanović	9	9	1. m.pumpa za vodu	

					1 ,g.rezervoar za vodu	
					1 + lg. šator za 25 lica	
					9.zaštitna pvc odijela	
					1. agregat	
					Lična oprema prip. cz	
3.	Spašavanje iz ruševina	R Rudnik „Zenica" Stan.za spaš. Raspotočje „Trgošped“ d.o.o. „Tans-putevi“ d.o.o.	42	42	4.m.pumpa,termalna kamera, dron,senzor za ruševine.	
					1 .m. pila za drvo	
					2.izolaciona apar.	
					4. šatora za 50 lica	
					Lična oprema prip. cz	
4.	Spašavanje sa visina	SNIK „Atom“ Zavidovići	15	15	Ter.vozilo Lada	
					1.mot.sanke za snijeg	
					1 prikolica	
					Lična oprema spasioca	
					Lična oprema prip. cz	
5.	Kantonalni štab		13	13	Kombi vozilo	
					Ter.vozilo Lada	
					Lična oprema prip. cz	

2.6.3. Općinske službe zaštite i spašavanja

Općinske službe zaštite i spašavanja namjenjene su za vršenje poslova koji su u neposrednoj funkciji zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od određenih vrsta prirodnih i drugih nesreća na području općine. Određene su u skladu sa Procjenom ugroženosti, Programom razvoja zaštite i spašavanja i Planom zaštite i spašavanja općine.

Općinski načelnik određuje pravna lica i udruženja građana u kojima će se organizirati službe zaštite i spašavanja. Također određuje vrste službi koje se formiraju, utvrđuje zadatke službe, određuje način popune službe ljudstvom i mts, uz prijedlog općinske službe civilne zaštite. Zaključuje ugovor sa pravnim licem, odnosno udruženjem građana, o međusobnim pravima i obavezama u vršenju poslova zaštite i spašavanja kada se angažuje za potrebe općine, a u skladu Pravilnikom o organiziranju službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite, njihovim poslovima i načinu rada („Službene novine Federacije BiH”, broj 77/06). One postupaju u skladu sa naredbama štaba civilne zaštite koji rukovodi akcijama zaštite i spašavanja i to od momenta kada se primjeti opasnost ili pojava koja može dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće ili od momenta kada Načelnik općine proglasi stanje prirodne ili druge nesreće.

Jedan dio službi u tabeli br.2, nije organizovana na način kako je to propisano članom 122. i 123. Zakona o zaštiti i spašavanju, niti imaju usklađenu ličnu i materijalnu formaciju propisanu Pravilnikom o organizovanju službi zaštite i spašavanja. Inače finansiranje pripremanja, opremanja i obuke službi zaštite i spašavanja predviđeno je iz redovnih i posebnih (namjenskih) sredstava koja se izdvajaju isključivo za zaštitu i spašavanje, od čega najmanje 30% godišnjeg prihoda ostvarenih sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje, treba da se koristi za nabavku opreme za civilnu zaštitu.

Stanje opremljenosti formiranih službi zaštite i spašavanja u općinama je na nezadovoljavajućem nivou u većini općina, a četiri općine uopće nemaju formirane službe zaštite i spašavanja.

ORGANIZOVANOST I POPUNJENOST OPĆINSKIH SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Tabela br.2

OPĆINA	Naziv službe	Formacija		Popunjenost			Starosna struktura				Pol		Stručna sprema			
		Vo d	O dj elj en je	Po for mac iji	Popu njeno	Ned ostaj e	Do 35	35- 45	45 - 60	09 PO	Mu ški	Žen ski	VS S	V Š S	SSS	NS S
Breza	Služba za zaštitu od		1	17	17	-	-	3	14	-	17	-	1	-	16	-
	Služba medicinske		1	10	10	-	-	2	8		3	7	1	-	9	
	Služba za čistoću		1	10	10	-	-	3	7		10	-	-	-	5	5
	Služba za vodosnabdjevanje		1	10	10	-	-	3	7		10	-	-	-	10	-
	UKUPNO:		4	47	47			11	36		40	7	2		40	5
jug Doboj - jug	Za med.pomoć		1	10	10	-	1	4	5	-	10	-	3	-	7	-
	Za spašavanje iz ruševina		1	12	12		1	5	6	-	12	-	1	-	11	-
	Za asanaciju terena		1	10	10		1	2	7	-	10	-		-	10	-
	Za zaštitu od požara		1	6	6	-	2	4	-	-	6	-	1	-	5	-
	UKUPNO:		4	38	38	-	5	15	18	-	38	-	4	-	33	-
Kakanj	Služba za zaštitu od požara	1		26	26		10	13	3		26	-	2		24	
	Služba za medicinsku pomoć		1	10	10		5	3	2		7	3	4		6	
	Služba za čistoću, vodosnabdjevanje i asanaciju terena	1		28	28		10	15	3		28		28			
	Služba za zaštitu i spašavanje životinja – u fazi		1	14	12	2	6	6			8	4	4		8	
	Služba za logistiku		1	14	12	2	5	7			9	3	2		10	
	UKUPNO:	2	3	92	88	4	36	44	8		78	10	40		48	
Maglaj	Za spasavanje na vodi i pod vodom		1	10	5	5	4	1			5				5	
	UKUPNO:		1	10	5	5	4	1			5				5	
Olovo	Služba zaštite i spašavanja od požara		1	9	2			2			2		2			
	Služba zaštite i spašavanja na vodi		1	7	7		3	3	1		7				7	
	Služba zaštite i spašavanja sa visina i		1	7	7		5	1			4	3	1		6	
	UKUPNO:		3	23	16		8	6	1		13	3	3		13	
Tešanj	Za zaš.i spas. iz ruševina	-	1	10	9	1	1	4	3	2	7	2	0	0	7	2

	Za med.pomoć	1	-	30	30	0	12	10	8	0	18	12	9	2	19	0
	Za zaštitu životinja	-	1	16	7	9	3	1	2	1	7	0	2	0	5	0
	Za asanaciju terena i vodosnabdijevanje	1	-	41	38	3	0	10	27	1	37	1	2	1	17	18
	Za zaštitu od požara		2	19	19	0	9	5	4	1	18	1	0	0	19	0
	UKUPNO:	2	4	116	103	13	25	30	44	5	87	16	13	3	67	20
Usora	Služba medicinske		1	10	10		4	4	2		4	6	2	2	6	
	Služba za sanaciju terena,															
	Služba za zaštitu od požara		1	10	10		5	3	2		8	2	1		9	
	UKUPNO		2	20	20		9	7	4		12	8	3	2	15	
Vareš	Služba sanitarno-ekološka.	1		29	29	-		-	-		27	2	2	1	4	22
	Služba za medicinsku pomoć		1	17	17		-	-	-	-	8	9	6	-	9	2
	Služba za veterinarske poslove		1	1	1	-	-	-		-	1	-	1	-	-	-
	UKUPNO:	1	2	47	47	-	-	-	-	-	36	11	9	1	13	22
Visoko	Za spašavanje iz rušev.i kom. pos.		1	14	13	1	5	6	2	-	13		1	-	12	-
	Za medicinsku pomoć		1	10	10		3	7	-		7	3	3	-	7	
	Za zaštitu životinja		1	14	5	9	1	2	1	1	5	-	3	-	2	-
	Za spas. na vodi i pod.vodom		1	13	13	-	5	7	1	-	9	4	5	-	8	-
	Služba za zaštitu od	1		21	20	1	12	3	3	2	20	-	4	-	16	-
	UKUPNO:	1	4	72	61	11	26	25	7	-	54	7	16	-	45	-
Zavidovići	Za medicinsku pomoć**															
	Za spas. na vodi i pod vodom**															
	Za asanaciju terena**															
	UKUPNO:															
Zenica	Služba za spašavanje iz ruševina	2		51	51	-	28	15	8	-	51		5		46	
	Služba za prvu		3	15	15	-	7	6	2	-	12	3	6	6	3	
	Služba za zaštitu i spašavanje životinja															

	Služba za čistoću															
	Služba za spašavanje u rudnicima															
	Služba za asanaciju terena															
	Služba za zaštitu															
	Samostalna Služba za zaštitu i spašavanje na		3	35												
	Služba za		1	12	12		3	9	-		12		1	-	2	9
	UKUPNO:	2	7	113	78		38	30	10		76	3	12	6	51	9
Žepče	Gorska služba spašavanja*	1		22	22	-	17	4	1	-	20	2	7	5	1	-
	UKUPNO:	1		22	22	-	17	4	1	-	20	2	7	5	1	-
ZDK	UKUPNO: (28 OS i 4 KS)	9	34	600	525	33	168	173	129	5	459	67	109	17	331	56

2.6.4. Jedinice civilne zaštite:

Jedinice civilne zaštite trebale bi predstavljati osnovnu organiziranu snagu civilne zaštite. Na osnovu čl. 127. i 128. Zakona o zaštiti i spašavanju formiraju se jedinice opće i specijalizovane namjene civilne zaštite. Vrste, veličina i broj ovih jedinica, utvrđuje se na osnovu procjene ugroženosti po ljude i materijalna dobra koje mogu nastati od prirodnih i drugih nesreća, kao i ljudskih, materijalnih i drugih mogućnosti kojima raspolažu općine. Iz izvještaja općinskih službi civilne zaštite, stanje opremljenosti i osposobljenosti ovih jedinica je na nezadovoljavajućem nivou.

ORGANIZOVANOST, POPUNJENOST I OPREMLJENOST VATROGASNIH JEDINICA U OPĆINAMA KOJE SU UJEDNO I SPECIJALIZIRANE JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE

PREGLED PROFESIONALNIH VATROGASNIH JEDINICA NA PODRUČJU ZDK

Tabela br.3

R/b	OPĆINA	VATROGASNA JEDINICA		VATROGASNA I DRUGA	VOZILA	KOLEKTIVNA OPREMA	
		Naziv	Broj operativnih pripadnika			Naziv i opće karakteristike	Količina mjernoj jedinici
1.	BREZA	PVJ	NEMA	/	/	/	/
2.	DOBOJ-JUG	PVJ	NEMA	/	/	/	/
3.	KAKANJ	PVJ	20	Qwad sa prikolicom	1	Izolacioni aparati	5
				Bedford – 1985 navalno	1	Brusilica(željezo-beton)	1
				TAM-4500 1964	1	Odijela za čamac-kompleti	2
				FAP 13/14 1977 cisterna	1	Monitor- top	1

				Leyland 1994 cisterna	1	Čamac za spašavanje	2
				Dennis 1989 auto – ljestve	1	Leđni uređaj-puška	1
				Lada-Niva 1997 šumski požari	2	Pumpa „ROSENBAUER'1	1
				Vatrogasni skuter	3	Pumpa „ZIEGLER“	1
				Vozilo za teh.int.Ford-2010	1	Pumpa „HONDA“	4
						Elektro generator	2
						Ljestve rastegače	3
						Ljestve kukače	1
						Čamac +motor	2
						Naprtnjača	10
						Vatrogasna crijeva	30
						Protivpožarni aparati	5
4.	OLOVO	PVJ	5	Vat.v. autocisterna SCANIA 7 m ³ 1977	1	Pumpa za vodu manje	4
				Navalno vozilo FORD, 200 lit, 2013.god.	1	Rafting čamac „9“	1
				Navalno voz.Unimog 1400 lit. 1983.god	1	Čamac “2”+motor	1
				Kamion kipper MAN 1993	1	Hidraulične makaze	1
				TAM 150 - šumsko -šumski požari – 1985.	1	Agregat 3,5 kw	2
						Naprtnjače	6
						Vatrogasna crijeva	300 m
5.	MAGLAJ	PVJ	14	Navalno vatrogasno vozilo Volvo FL614	1	Naprtnjače 25l	14

				Prateće vozilo Iveco turbo- Magirus	1	Metlarice za šumske požare	7
				Ford ranger teh.inter.	1	Pumpe za ispumpavanje vode	4
				Pincgauer za šumske požare	1	Agregati za proizvodnju struje	2
				Mercedes za prevoz ljudi i evakuaciju	1	Motorna pila za drvo	2
						Starteri za punjenje akumulatora	2
						Ljestve za spašavanje, kukače, rastegače, mehaničke	3
						Vatrogasna crijeva fi 52mm i fi 75mm	300 m
						Izolacioni aparati	5
						Radne uniforme	14
						Radne zaštitne cipele	14
						Azbestno odjelo	1
						Temples odijelo	1
						Stabilna radio stanica	1
						Ručne radio stanice	3
						Zaštitni šljemovi	14
						Radni opasači	14
				Auto cisterna, MAN 12000 , 2001. godište	1	Pumpa „ROSENBAUER“, 800 l/ min	4
				Kombinovano vozilo FAP 16 16 TOP, 4500 l;400 l pjene; 1000 kg praha, 1981. godina	1	Električna pumpa monofazna „VEDA“	4
				Navalno vozilo mercedes Daimier benz 1113 B, 2400 l, opremljeno opremom za saobraćajke, 1972. godina	1	Visoko tlačni modul tipa „MONTANA“, 500 l	1
				Navalno vozilo	1	Agregat 1,5 KW	1
6.	TEŠANJ	PVJ	10				

				mercedes Daimier benz 16 26, 5000 I voda, 1981. godina			
				Cady Volkswagen, furgon, teretno, 2008. g.	1	Ljestve: Rastegače	2
				Radno vozilo Bager DA4 30006, 2002. godina	1	Ljestve: sklapače	2
				Put. vozilo škoda „Romster“ 2010. g.	1	Ljestve: sastavljače	1
				Voz.za int. FORD TRANSIT, 1000 lit. vode, 2013. god.	1	Naprtnjače „Pastor“	16
						Čamac za spašavanje (jedan sa mot. i jedan bez motora)	2
7.	USORA	PVJ	NEMA	/	/	/	/
8.	VAREŠ	PVJ	9	„FAP-Mercedes“ cisterna, 1987.g. 4500 l.voda-pjena	1	Vatrogasna pumpa "Volvo" kapaciteta 1.800 l/min	1
				Skaniya R8ZM 4x2542 ; 2000 I, specijalno 1987.g.	1	Vatrogasno crijevo Ø52	180 m
				Lada-NIVA ter. 1995.g.	1	Vatrogasno crijevo Ø68	250 m
				Vat.cisterna Stayer, 2000 lit.	1	Vatrogasno crijevo Ø38	300 m
						Međumješalica za vatrogasnu pjenu	4 kom
						Vatrogasno pjenilo	500 L
						Zaštitna maska	9
						Prah	100 kg
						Izolirajući aparat za gašenje u dimu (nekompletni)	4 kom
						Vatrogasna razdjelnica	5
						Vatrogasno uže za	20 m

						samospašavanje	
						Vatrogasna mlaznica	15
						Hidrantski nastavak	2
						Vatrogasne cijevi promjera 52 mm	90 m
						Vatrogasne cijevi promjera 36, 68, 84 mm	300 m
						Vatrogasne ljestve	3
						Dreger aparat za rad u otežanim prostorima	2
						Vatrogasna pumpa Honda	1
						Mašina za dezinfekciju usjeva	1
						Grijalice za isušivanje	5
9.	VISOKO	PVJ	13	„FAP 14/14“- vatrogasna cisterna, 8.000 litara, 1988.g.	1	Benzinski agregat 3.5 KW	2
				„Zastava“ – navalno vozilo 1989 g.	1	Pumpa za vodu	8
				„Denis“ - kombinovano vozilo 1988 g.	1	Motorna pila za metal	1
				„Lada-Niva“ – terensko vozilo za prevoz vatrogasaca, 2007.g.	1	Čamac „Maestral“ sa motorom	1
				“MAN”- vozilo za šumske požare, 2015.g.	1	Hidraulične makaze	1
						Vučna prikolica	1
						Moto. Pila za drvo	1
						Detektor plina	1
						Izolacioni aparati	5

10.	ZAVIDOVIĆI	PVJ	16	Navalno kombinovano vozilo FAP 1314 1983.	1	Uskočni jastuk	1
				Vozilo za tehničke intervencije Ford-rendžer, 2013. god.	1	Gumeni čamac Maestral 18S	1
				Vatrogasna platforma TAM 170T14, 1984. god.	1	Naprtnjače V-25	15
				Navalno kombinovano vozilo, FAP 1620 1983. god.	1	Vatrogasna crijeva „C ¹¹ “	50
				Prateće vozilo TAM 1690T15B, 1987. god.	3	Vatrogasna crijeva „B“	35
				LADA NIVA komandno vozilo	1	Ljestve Kukače	4
						Vodena pumpa HONDA	1
		Motorna pila	1				
11.	ZENICA	PVJ	55	TAM 190 CO2 – navalno vozilo – 1989.	1	HONDA - motorna pumpa za vodu – 1980	6
				MERCEDES 12/13 -navalno- 1986	1	TOMOS motorna pumpa za vodu – 1981	1
						ROZENBAUER-pumpa za vodu – 1985	2
				MERCEDES ATEGO -navalno tehničko – 2007	1	ROZENBAUER-pumpa za vodu – 1985	1
						PAULLUDVK motorna pumpa za vodu -1978	1
						MAGIRUSmotorna pumpa za vodu – 1964	1
				TAM 190 - tehničko -tehničke intervencije - 1987.	1	Generator 3 kW	1
						Generator 10 kW	1
				MERCEDES –	1	Generator 25	1

				Ljestva 54 m – spašavanje i gašenje na visinama – 1985.		kW	
						Generator za pjenu	1
						Prikolica za pjenu	1
						Ljestve kukate	8
						Ljestve prislanjate	7
				Vozilo za teh.intervencije Ford-Ranger, 2010.g.	1	Ljestve rastegaće	3
						Ljestve jarbol	6
						Mornarske ljestve 50 m	1
						Generator 5 kW	1
						Generator 19 kW	1
12.	ŽEPČE	PVJ	13	Kombinirano vozilo TAM 190 1987. god.	1	Pumpa 1972. god „ROSENBAUER“	1
				Prateće vozilo Hyndai 2015.god.	1	Pumpa za vodu ITC 2004.g., 2010.	2
						El.generator	1
				Duster komandno vozilo 2012.	1	Ljestve rastegaće	1
						Naprtnjače brentače	15
						Vatrogasna crijeva	450 m
				Cisterna “HYNDAI” Reg. T56J943	1	Pumpa za vodu “HONDA”WB 30xXT, 1100l/min(na korišt. vlasniš.KUCZ)	1
				FORD “Ranger” 4x4 Reg K79J25 (na korištenju vlasništvo KUCZ)	1	Pumpa za vodu “HONDA”WT 30x,1640l/min(na koriš. vlasniš KUCZ)	1
				Vozilo za šumske požare Pick yp 4x4 Reg M-38-J-167	1	Motorna vatrogasna pumpa”Rozenbauer 800l/min	1

						Agregat "EINHEL"BT-PG "850	1
						Agregat"EINHEL" BT-PG2800	1
						Agregat veliki sprikolicom "EUROPOWER"10, 3KW	1
						Agregat "ITC" GG2500L	1
						Motorna vatrogasna pumpa"SORA"	1
						Naprtnjača V25	6
						Agregat"Lamborgini" '1KW	1
						Pumpa za vodu "ITC 160	1
						Vodeni top s prikolicom	1
						Kanisteri plastični, tlačna cijev, usisne cijevi.obične mlaznicerazdjelnice, ljestve rastegače, tačke spusnica,razdjelnica, sabirnica,lopata,kram p, ključ za podzemni hydrant, metalna kutija sa opremom, drugi sitni inventar.	Više komada
	UKUPNO:	PVJ	155		59		

Stanje opremljenosti ličnom i kolektivnom opremom profesionalnih vatrogasnih jedinica u većini općina nije na zadovoljavajućem nivou. Starosna dob vozila i kolektivne opreme u prosjeku je preko 30 godina. Većina vozila su dotrajala, nefunkcionalna i nepouzadana za određene vrste vatrogasnih intervencija. Sve ovo povećava ranjivost sredine od požara. Razlog ovakvog stanja je, jako skupa

vatrogasna oprema (vatrogasna vozila) i isključivo oslanjanje općina na znavljanje opreme vatrogasnih jedinica putem donacija. Ove činjenice svjesno je i Vijeće ministara BiH, koje je u cilju prevazilaženja postojećeg stanja donijelo Odluku o postupku ostvarivanja prava na oslobođanje od plaćanja uvozne dažbine na opremu koja se stavlja u slobodan promet za organe civilne zaštite i vatrogastva (Službeni glasnik BiH“, broj 77/10).

2.6.5. Povjerenici civilne zaštite:

Povjerenik civilne zaštite je organ rukovođenja oličen u jednoj osobi i ovlašten da rukovodi aktivnostima zaštite i spašavanja u pogledu preduzimanja lične i uzajamne zaštite i provođenja mjera zaštite i spašavanja u dijelu naselja, stambenim zgradama i dr. sredinama u kojima se ne osniva štab civilne zaštite. Članom 118. Zakona o zaštiti i spašavanju, određeni su kriteriji za određivanje broja povjerenika i ko vrši njihovo postavljenje i razrješenje.

Po izvještajima općinskih službi civilne zaštite, u nekim sredinama izvršen je raspored lica ali istim nisu izdata rješenja o postavljenju. Učešće tih organa u sistemu zaštite i spašavanja je neophodno, pod uvjetom da su ovlašteni za taj rad. Izdavanjem rješenja o postavljenju povjerenika, proizilaze i međusobne obaveze između organa koji vrši postavljenje i lica koje se imenuje povjerenikom civilne zaštite, član 49. i 62. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja štabova i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj 77/06 i 5/07).

PREGLED BROJA POVJERENIKA CIVILNE ZAŠTITE PO OPĆINAMA KANTONA

Tabela br.4.

R/b	Općina	Broj povjerenika	Izdato rješenje o postavljenju povjerenika	Starosna struktura				Stručna sprema			
				Do 35	35-45	45-60	Od 60	VSS	VS	SSS	NS
1.	Breza	15	Nemaju izdato rješenje			15				15	
2.	Doboj Jug	4	DA			4		1		3	
3.	Kakanj	8	DA		7	1				8	
4.	Olovo	16	DA	3	5	5	3	3		13	
5.	Maglaj	20	DA		11	9			1	19	
6	Tešanj	123	DA	26	42	44	11	2		121	
7.	Usora	18	Nemaju izdato rješenje	1	5	11	1	1		17	
8	Vareš	24	DA	2	8	11	3	3	3	18	
9.	Visoko	20	DA	5	7	5	3	2		16	2
10.	Zavidovići	63	DA	12	26	15					
11.	Zenica	144	Nemaju izdato rješenje	16	31	79	18			110	34
12.	Žepče	45	DA	12	23	10				45	
UKUPNO:		500		77	165	209	39	12	4	385	36

2.6.6. Pregled Dobrovoljnih vatrogasnih društava koja se mogu angažovati u slučaju prirodnih i drugih nesreća sa materijalno tehničkim sredstvima i ljudstvom

PREGLED DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA NA PODRUČJU ZDK

Tabela br.5

R/ b	OPĆINA	VATROGASNA JEDINICA		VATROGASNA I DRUGA VOZILA	VOZILA	KOLEKTIVNA OPREMA	
		Naziv	Broj operativnih pripadnika	Naziv i opće karakteristike, godina proizvodnje	Broj vozila	Naziv i opće karakteristike	Količina mjernoj jedinici
1.	BREZA	DVD	17	FAP 13/14 – cisterna -7000 - prateće - pitka voda 1976.	1	Vatrogasna odijela	8
						Vatrogasne maske	2
						Šljemovi	8
						Čizme	8
						Zaštine naočale	8
				Navalno vatrogasno vozilo-cisterna 3100 lit, 1990.-godina	1	Protivpožarni aparati S9	4
						Naprtnjače	5
						Vatrogasna crijev	135 m
						Mlatilice za šumske požare	5
2.	DOBOJ-JUG	DVD	6	Reno G270	1	Vatrogasna pumpa	1
						Vatrogasna crijeva	10
						fi 110	
						Vatrogasna crijeva fi 52	4
						Radna uniforma	15
						Radni kombinezon za šumske požare	12
						Vatrogasna kaciga	6
3.	KAKANJ	DVD	24	Reno S 160	1	Vatrogasni opasač	6
						Svečana uniforma	1
						Radna uniforma	23
						Kišna kabanica	10
						Vatrogasna kaciga	23
						Vatrogasni zaštitni opasač	23
						Zaštitne vatrogasne čizme	23
4.	OLOVO	DVD	9	Navalno vozilo Iveco 1994	1	Izolacijski aparat	3
						Vatrogasne cijevi fi 52	10
						Vatrogasne cijevi fi 25	10

5.	MAGLAJ	DVD	10	RENO G230	1		
6.	TEŠANJ 1905	DVD	30	Kombi Ford tranzit 2006.g.	1	Vatrogasna pumpa	1
						Potopna električna pumpa	1
						Vatrogasno crijevo fi 110	4
						Vatrogasno crijevo fi 75	6
						Vatrogasno crijevo fi 52	12
				Autocisterna FAP 16/16 1985.g., 6000 l, tre	1	Radna uniforma	31
						Radni kombinezon za šumske požare	15
						Vatrogasni zaštitni opasač	30
						Izolacijski aparat	2
7.	JELAH	DVD	28	Autocisterna FAP 16/16 1981.g.	1	Interventne vatrogasne uniforme	7
						Vatrogasna pumpa	1
						Potopna električna pumpa	1
						Vatrogasne cijevi fi 110	4
						Vatrogasne cijevi fi 75	6
				Kombi wv LF 35 1999.g.	1	Vatrogasne cijevi fi 52	12
						Radna uniforma	16
						Radni kombinezon za šumske požare	15
						Vatrogasni opasač	30
8.	USORA	DVD	12	Mercedes navalno bez rezervoara za vodu	1		
				Opel navalno sa svom pripadajućom opremom	1		
9.	VISOKO	DVD	20	Navalno vozilo TAM 125 T 1980.g.	1	Pumpa za vodu	1
						Motorna pila za drvo	1
						Vatrogasne sjekire	6
						Ručna testera	4

						Brentača	1
						Vatrogasne cijevi fi 75	5
						Vatrogasne cijevi fi 52	15
				Vatrogasna cisterna "Volvo" 2018. g.	1	Naprtnjače	5
						Razdjelnica trodijelna	1
						Mlaznica sa ventilom	3
						Turbo mlaznica	2
						Uže za usisni vod	1
						Dreger aparat	2
						Usisna korpa fi 110	1
						Usisna korpa fi 75	1
						"T" hidrantski ključ	4
						Baterija	2
						Grablje	3
						PP Aparati	3
						Usisne cijevi fi 100	4
						Usisne cijevi fi 75	2
						Prelazne spojke fi 75-52	2
						Univerzalni ključ	4
						Ribarske čizme	4
						Ljestve kukače	1
						Metlanice za šumske požare	4
						Hidrantski nastavak fi 75	2
						Kombinezoni za šumske požare	20
						Radne uniforme	20
						Komplet intervencijskih uniformi (uniforme, čizme, rukavice i kacige)	10
10.	ZAVIDOVIĆI KRIVAJA	DVD	20	Navalno vozilo Reno G270	1	Vatrogasna cijev fi 25	4
				Kombi Wv T4 1998.g.	1	Ljestve rastegače	1

				Putničko Golf 3 1997.g.	1	Motorna pila	1
						Vatrogasne naprtnjače	15
						Radna uniforma	38
11.	ZENICA	DVD	26	Navalno vozilo TAM 190S 1986.g.	1	Vatrogasne pumpe	4
				Kombi TAM 75 1987.g.	1	Vatrogasno crijevo usisno fi 110	12
				Kombi Ford Tranzit 2006.g.	1	Vatrogasno crijevo usisno fi 52	2
				Kamion 3,5 t T 1986.g.	1	Vatrogasno crijevo tlačno fi 75	15
						Vatrogasno crijevo tlačno fi 52	14
						Ljestve prislanjače	1
						Ljestve kukače	1
						Ljestve univerzalne	1
						Radna uniforma	40
				Kombi WV T4 1996. g.	1	Radni kombinezon za šumske požare	15
						Kišna kabanica	15
						Vatrogasna kaciga	45
						Vatrogasni zaštitni opasač	45
						Motorna pila	2
						Vatrogasno crijevo tlačno fi 110	5
12.	ŽEPČE	DVD	NEMA FORMIRANO DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO NA PODRUČJU OPĆINE				
13.	VAREŠ	DVD	9	Vatrogasna cistern Renault cca 2000 lit.vode	1	Vatrogasna crijeva fi 52	6
						Vatrogasne spojke fi 52/75	1
						Vatrogasne spojke fi 25/52	1
						Vatrogasna crijeva fi 25	2
UKUPNO:		DVD	211		23		

**III. DOKUMENT O OBAVEZAMA KANTONALNIH TIJELA NA
PROVOĐENJU AKTIVNOSTI NA ZAŠTITI I SPAŠAVANJU NA
PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA**

3. OBAVEZE KANTONALNIH TIJELA NA PROVOĐENJU AKTIVNOSTI NA ZAŠTITI I SPAŠAVANJU NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

3.1. Rukovođenje i upotreba snaga i sredstava civilne zaštite

OSNOVNA DOKUMENTA ZA ORGANIZOVANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU

Tabela br.6.

R/ B	KANTON - OPĆINA	PROCJENA UGROŽENOSTI OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA		PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA		PROGRAM RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		PLAN KORIŠTENJA SREDSTAVA POSEBNE NAKNADE ZA 2011.g.	
		Donesen	Organ koji je donio procjenu i kada (broj i datum)	Donesen	Organ koji je donio plan i kada (broj i datum)	Donesen	Organ koji je donio program i kada (broj i datum)	Donesen	Organ koji je donio plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ZENIČKO- DOBOJSKI KANTON	DA	Vlada ZDK br:02- 44-13922/16 od 21.07.2016.	DA	Vlada ZDK 02-44- 27264/05 od 21.09.2005.	DA	Skupština ZDK Sl.novine ZDK 4/06,	DA	Vlada Kantona br. 02-14-8668/16, od 19.04.2016.god
2.	BREZA	DA	Općin.Načelnik 01/2-49-108/06 03.04.2006	DA	Opć načelnik 04/1- 44-1056/08 09.04.2008.	DA	Opć. vijeće 01/1-02- 1428/06 02.08.2006	NE	
3.	DOBOJ JUG	DA	O.V.br:01-05-1- 987-4/08 OD 09.06.2008.	DA	Općinski načelnik br.02-44-6-1831- 6/07 od 08.08.2008.	DA	Opć.vijeće 01-05-1- 874-107/6 od 01.06.2006.god	DA	OŠCZ 02-44-5-78-2/11 11.01.2011.
4.	KAKANJ	DA	Općin. Načelnik Od 14.12.2015.god	DA	Općinski načelnik Od 14.12.2015.god.	DA	Opć.vijeće Od 02.10.2013.godin e	DA	OŠCZ Donesen u 2016.godini
5.	OLOVO	DA	Opć.vijeće 01-01-3- 2320/30. Od 09.2015.	DA	Opć.vijeće 01- 01-31049/16 Od 04.05.2016.	DA	Opć.vijeće 01-01-2- 1050/16 Od 04.05.2016.	DA	OŠCZ za svaku godinu
6.	MAGLAJ	DA	Opć.vijeće 02-05- 1098/04 Od 19.05.2004	DA	Općinsko vijeće 02- 05-384/04 Od 28.11.2003	DA	Opć. vijeće 02-05-1- 1351/05 Od 31.08.2005.	DA	OŠCZ 07-44-1- službeno/18
7.	TEŠANJ	DA	Opć. Načelnik 02- 44-1-4246/10 30.10.2010.	DA	OPĆ. NAČELNIK 02- 44-4-2909/11 16.08.2011.	DA	Opć. vijeće, 01-44- 4-2017-2/12 Od 02.10.2017.	DA	OŠCZ 07-44-5-680-5/18 22.03.2018..

8.	USORA	DA	Općinsko vijeće 01-44-01/06 07.03.2006. g.	NE		NE		NE	
9.	VAREŠ	DA	Općin. Načelnik 02-282/11 20 02.2011.	DA	Opć. Načelnik 02-149/08 3.4.2008	DA	Opć.vijeće 01-71/05 9.6.2005	NE	
10.	VISOKO	DA	Općin.Načelnik 01/2-02-666/05 od 21.10.2005.g	DA	Opć.Načelnik 01/2-02-345/07 od 11.6.2007.	DA	Opć.vijeće, br.01/2-257/05 od 3.12.2005	DA	Služba CZ uz saglasnost OpćCZ 06-44-70/18 od 07.02.2018.
11.	ZAVIDOVIĆI	DA	Općin. Načelnik 07/44-19-35/16 od 10.02.2016.	DA	Općinski Načelnik 02-14-595/16 od 17.02.2016.	DA	Opć.vijeće 01-44-1432/16-AP-5 od 26.04.2016.	DA	Služba CZ uz mišljenje OŠCZ 07-44-19-36/16 10.02.2016.
12.	ŽEPČE	Nova u izradi, bit će donešena do kraja godine	Nova Procjena u izradi	Novi u izradi	Novi u izradi, bit će donesen do kraja godine	Novi u izradi	Novi u izradi, bit će donesen do kraja godine	DA	OŠ CZ 05-44-2-951-1/18 15.05.2018.
13.	ZENICA	DA	Opć Načelnik 02-49-18143-3/8 9.12.2008.	DA	Općinski Načelnik Br.02-44-18210/13 Od 10.10.2013.	DA	Opć.vijeće 01-44-18109/09 30.11.2009.	DA	GŠCZ Svake godine

3.2. Kantonalna uprava i općinske službe civilne zaštite

POPUNJENOST KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

Tabela br.7.

R/B	KANTON	Kantonalna uprava CZ	Broj uposlenih		Raspored	
			Predviđeno Pravilnikom	Popunjeno	U upravi uposlenih	U operativnom centru "121" uposlenih
1.	KANTON	Formirana Kantonalna uprava CZ 2004.g. Pravilnik br. 16-34-6138/11 02.08.2011.	15	5	2	3
					Ruk.drž.sluzhb. 1	
					Namještenik 1	Namještenik 3

POPUNJENOST OPĆINSKIH SLUŽBI CIVILNE ZAŠTITE

Tabela br. 8.

			Broj uposlenih	Operativni centar 121 CZ	Ukupan br. uposlenih u službi cz sa profesionalnim vatrogascima

			Po pravilniku	Trenutno uposlenih	Br. uposlenih	
1.	ZENICA	Formirana služba CZ	75	64	Nema centra	64
2.	KAKANJ	Formirana služba CZ	34	4	1	26
3.	VISOKO	Formirana služba CZ	17	2	1	16
4.	VAREŠ	Formirana služba CZ	11	2	1	13
5.	OLOVO	Formirana služba CZ 2003.g.	2	2	Nema centra	8
6.	ZAVIDOVÍCI	Formirana služba CZ 2005.g.	27	21	1	21
7.	TEŠANJ	Formirana služba CZ 2005.g.	21	15	1	15
8.	USORA	Formirana služba CZ 2004.g.	2	2	Nema centra	2
9.	DOBOJ-.IUG	Formirana služba CZ 2006.g	3	2	Nema centra	2
10.	ŽEPČE	Formirana služba CZ 2008.g	16	2	Nema centra	15
11.	BREZA	Formirana služba CZ 2006.g.	3	3	Nema centra	7
12.	MAGLAJ	Formirana služba CZ 2006.g.	21	5	1	20
UKUPNO:			232	124	6	209

3.3. Kantonalna uprava i općinske službe civilne zaštite

Prema odredbi člana 28. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/03, 22/06 i 43/10“), člana 13. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine ZDK“, broj 5/11) i člana 3. Zakona o Kantonalnoj upravi civilne zaštite („Službene novine ZDK“, broj 7/04, 5/08 i 6/11) Uprava je nadležna da:

- a) organizuje, priprema i prati funkcioniranje zaštite i spašavanja na području Kantona;
- b) izrađuje Procjenu ugroženosti za područje Kantona, u saradnji sa kantonalnim ministarstvima i drugim kantonalnim organima uprave;
- c) priprema Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Kantona;
- d) predlaže plan zaštite od prirodnih i drugih nesreća Kantona;
- e) priprema Plan zaštite od požara Kantona, u saradnji sa kantonalnim ministarstvima;
- f) predlaže godišnji Plan aktivnosti na realizaciji zadataka utvrđenih za zaštitu od požara i vatrogastvo;
- g) predlaže Plan korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u Kantonu;
- h) izrađuje Listu deminiranja za područje Kantona;
- i) koordinira poslove u oblasti uklanjanja neeksplozivnih ubojnih sredstava na području Kantona;
- j) prati stanje priprema zaštite i spašavanja i predlaže mjere za unapređenje organizacije i
- k) osposobljavanja civilne zaštite Kantona i općina;
- l) organizuje i prati realiziranje obuke nosilaca civilne zaštite;
- m) organizuje i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, te organizuje i provodi
- n) poslove zaštite od požara i vatrogastvo;
- o) organizuje Kantonalni operativni centar civilne zaštite i obezbjeđuje njegov rad;
- p) predlaže programe zajedničkih i samostalnih vježbi i izradu elaborata za vođenje vježbi pripadnika civilne zaštite, tijela uprave, privrednih društava i drugih pravnih osoba iz područja zaštite i spašavanja;

- q) predlaže i preduzima mjere za popunu ljudstvom štaba, jedinica civilne zaštite i službi zaštite i spašavanja, te njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima;
- r) obavlja stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za rad Kantonalnog štaba civilne zaštite;
- s) obavlja stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za rad Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća;
- t) priprema propise iz područja zaštite i spašavanja u nadležnosti Kantona;
- u) organizira i provodi obuku stanovništva i pruža pomoć službama civilne zaštite općina u obavljanju poslova u njihovoj nadležnosti;
- v) t) obavlja inspekcijski nadzor iz područja zaštite i spašavanja i zaštite od požara i vatrogastva, te upravni nadzor u skladu sa članom 133. i 134. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu;
- w) vodi drugostepeni postupak kod utvrđivanja sposobnosti građana za učešće u zaštiti i spašavanju;
- x) formira drugostepenu ljekarsku komisiju radi utvrđivanja sposobnosti građana za učešće u zaštiti i spašavanju;
- y) odlučuju o pravu na jednokratnu pomoć za pripadnike civilne zaštite koji su po odluci
- z) Vlade Kantona o proglašenju prirodne i druge nesreće angažovani od strane Uprave ili Kantonalnog štaba;
- aa) x) vodi propisane evidencije i obavlja druge poslove zaštite i spašavanja, u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima.

U općinama poslove u oblasti zaštite i spašavanja u skladu sa članom 31. Zakona o zaštiti i spašavanju i članom 17. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09), obavlja općinske službe civilne zaštite, koje imaju status službe za upravu.

Iz predloženih poslova postojanje ovih organa i službi civilne zaštite je važno i nužno, posebno što su poslovi zaštite i spašavanja raznovrsni, obimni i od posebnog su značaja za općinu i Kanton. Prvenstveno i iz razloga, što je ovaj sistem vrlo kompleksan, ispreplitan mnoštvom propisa, nedovršenih rješenja, neadekvatne popune ljudstvom i materijalnim sredstvima, a treba djelovati u složenim uvjetima prirodne i druge nesreće, kada su ugroženi ljudi i materijalna dobra na cijelom području općine ili Kantona.

Postojeće stanje popunjenosti Kantonalne uprave civilne zaštite i općinskih službi za civilnu zaštitu, ne obezbjeđuje u potpunosti izvršenje poslova koje su im Zakonom dati.

3.4. Rukovođenje i upotreba snaga i sredstava civilne zaštite:

Odredbama člana 134. do 142. Zakona o zaštiti i spašavanju regulisana su dva pitanja:

- Pitanje rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja (čl.134. do 136.) i
- Pitanje upotrebe snaga i sredstava civilne zaštite na zaštiti i spašavanju ugroženih ljudi i materijalnih dobara (čl. 137. i 142.).

Propisima Kantona, oblast upravljanja i rukovođenja potpunije je regulisana, i to:

- Zakonom o nadležnostima Kantonalnih organa iz oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine ZDK”, broj 9/08 i 6/11),
- Zakonom o Kantonalnoj upravi civilne zaštite („Službene novine ZDK”, broj 7/04, 5/08 i 6/11),

- Uredbom o formiranju Kantonalnog štaba civilne zaštite (Službene novine ZDK", broj 12/04, 5/08 i 07/11) i
- Uredbom o formiranju službi zaštite i spašavanja (Službene novine ZDK", broj 07/08).

Vlada Kantona je organ koji određuje ciljeve, politiku, programe, planove i utvrđuje normativni okvir ispoljavanja djelatnosti zaštite i spašavanja. Izvršioći akata upravljanja su Kantonalna uprava civilne zaštite i općinske službe civilne zaštite. Stručno-operativno rukovođenja u sistemu zaštite i spašavanja obavljaju štabovi civilne zaštite koji preuzimaju ključnu ulogu rukovodećeg organa, na području za koje su formirani u uslovima proglašenja prirodne i druge nesreće. Inače funkcija rukovođenja kao upravna djelatnost realizuje se kroz: planiranje, usmjeravanje, kontrolu i ocjenjivanje.

Plan zaštite i spašavanja predstavlja operacionalizaciju svih pitanja, ciljeva, zadataka, mjera, aktivnosti, postupaka i radnji u toku provođenja zaštite i spašavanja. Program određuje viziju razvoja, ciljeve razvoja, utvrđuje osnovna načela i opredjeljenja i područja razvoja sistema zaštite i zaštite i spašavanja, a korištenje sredstava za zaštitu i spašavanje vrši se u skladu sa godišnjim planom.

3.5. Mjere za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite

Civilna zaštita je dio sistema zaštite i spašavanja, odnosno, sistema sigurnosti države i kao takva, ima međunarodnu sigurnosnu odrednicu. Kao takva, civilna zaštita objektivno zahtjeva bolji status nego što ga trenutno ima, prvenstveno iz razloga što područje zaštite i spašavanja zahtjeva stručan i ozbiljan pristup u fazi prevencije, odnosno pažljivo i detaljno planiranje i osiguravanje funkcije upravljanja za situacije kada su ugroženi ljudski životi i materijalna dobra, prirodnim djelovanjem ili, pak, živote, dobra i prirodnu okolinu, kada je ugrožavaju čovjek i njegova tehnološka dostignuća. Zbog toga Vlada Kantona i Kantonalna Skupština, moraju posebnu pažnju posvećivati razvoju sistema zaštite i spašavanja za:

- preventivu i sprječavanje nastanka prirodnih i drugih nesreća, sa gledišta nadležnosti nosilaca mjera zaštite i spašavanja (Kantonalna ministarstva i drugi organi Kantonalne uprave),
- pripremanju Kantonalnih organa uprave, struktura civilne zaštite na nivou Kantona, svih drugih sudionika u zaštiti i spašavanju i stanovništva za reagiranje u prirodnim i drugim nesrećama,
- pružanje pomoći i organizaciju zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća od značaja za Kanton i traženje pomoći,
- opremanju struktura civilne zaštite i popunjavanju sa ljudstvom istih,
- saniranje posljedica prirodnih i drugih nesreća i
- pružanje pomoći drugim, van Kantona.

Pri tome, civilnu zaštitu treba razvijati kao sistem koji ima odlučujuću ulogu u povezivanju i usklađivanju djelovanja svih struktura u organizaciji i provođenju zaštite i spašavanja stanovništva na području Kantona. Također, treba da je bliže mjestu i uslovima u kojima se mora organizovati zaštita i spašavanje, općini, naselju, stambenoj zgradi, gdje je na nivou svoje nadležnosti, lokalna uprava, odgovorna za planiranje, propisivanje i provođenje preventivnih mjera i priprema, organizovanje i opremanje svojih službi zaštite i spašavanja, jedinica civilne zaštite, povjerenika civilne zaštite, nevladinih udruženja za pružanje pomoći u nesrećama, osposobljavanje, informisanje i obavješćavanje stanovništva obzirom na specifičnost ugrožavanja na svom području.

U cilju objektivnog praćenja efikasnosti i efektivnosti civilne zaštite, potrebno je u narednoj godini:

- Izvršiti popunu Kantonalne uprave civilne zaštite, u skladu sa Pravilnikom i njenim nadležnostima koje prističu iz Zakona o zaštiti i spašavanju i Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 5/11),

- Osigurati potrebnu koordinaciju nosilaca mjera zaštite i spašavanja (Kantonalna ministarstva) sa organima civilne zaštite, u cilju zajedničko planiranje i provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja kroz izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja za period 2017. do 2021. godine,
- Izvršiti dodatno osposobljavanje Štaba civilne zaštite za obavljanje funkcije rukovođenje u uvjetima prirodnih i drugih nesreća,
- Nastaviti sa opremanjem, osposobljavanjem službi zaštite i spašavanja Kantona i pružanja pomoći općinama u opremanju njihovih profesionalnih vatrogasnih jedinica i službi zaštite i spašavanja i
- Obezbjediti sadržajnije informisanje javnosti za izvršavanje preventivnih mjera radnji i postupaka u okviru provođenja lične i uzajamne zaštite građana u Kantonu.

3.6. Nadležnost Kantonalnog štaba civilne zaštite

Osnivanje:

(1) Za rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja na području Kantona, te za obavljanje drugih poslova u zaštiti i spašavanju, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju, ovim Zakonom i drugim propisima, osniva se Kantonalni štab kao operativno-stručni organ.

(2) Vlada Kantona osniva Kantonalni štab. Kantonalni štab sastoji se od komandanta, načelnika i članova štaba, koje postavlja i razrješava Vlada Kantona.

Proglašavanje prirodne nesreće:

Ako prijeti ili je nastala prirodna ili druga nesreća velikih razmjera na području dvije ili više općina istovremeno, odnosno na cijelom prostoru jedne općine, a snage i sredstva tih općina, odnosno te općine nisu dovoljna za spriječavanje opasnosti, odnosno otklanjanje posljedica njihovih djelovanja, Vlada Kantona na prijedlog Kantonalnog štaba proglašava stanje prirodne ili druge nesreće.

Djelokrug Kantonalnog štaba:

U rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja Kantonalni štab obavlja sljedeće poslove:

- a) predlaže proglašenje stanja prirodne ili druge nesreće Vladi Kantona;
- b) odlučuje o upotrebi snaga i sredstava civilne zaštite na zaštiti i spašavanju ugroženih i nastradalih ljudi i materijalnih dobara i te snage raspoređuju na ona područja koja su ugrožena;
- c) naređuje provođenje odgovarajućih mjera zaštite i spašavanja i određuje snage i sredstva koje će provoditi te mjere;
- d) usmjerava, koordinira i upravlja akcijama zaštite i spašavanja svih učesnika angažovanih na zaštiti i spašavanju na svome području;
- e) naređuje općinskim štabovima civilne zaštite, štabovima civilne zaštite pravnih lica u kojima su ti štabovi osnovani i službama zaštite i spašavanja koje formira Vlada Kantona da učestvuju u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju na određenom području;
- f) naređuje angažovanje snaga i sredstava civilne zaštite sa područja jedne općine na ugroženo područje druge općine na području Kantona;
- g) izvršava naredbe upućene od Federalnog štaba civilne zaštite, na preduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju;
- h) predlaže Vladi Kantona mjere za prevazilaženje stanja nastalih usljed prirodne ili druge nesreće;
- i) rješava sva pitanja koja se tokom provođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju pojave u vezi angažovanja snaga i sredstava civilne zaštite i provođenju mjera zaštite i spašavanja i samozaštite građana;
- j) sarađuje sa zdravstvenim ustanovama, organizacijom crvenog krsta i drugim humanitarnim

organizacijama u cilju obezbjeđenja krvi i krvne plazme, te obaveznih rezervi neophodnih lijekova i sanitetskog materijala;

k) u slučaju opasnosti nalaže oslobađanje skloništa, odnosno javnih skloništa i stavljanje istih na raspolaganje za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara; i

l) obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

3.7. NADLEŽNOST KANTONALNIH ORGANA UPRAVE

3.7.1. Nadležnost Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

Djelokrug Skupštine:

(1) Skupština Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Skupština) donosi Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Kantonu (u daljem tekstu: Kantonalni program), koji mora biti usaglašen sa Programom razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH.

(2) Skupština donosi Plan zaštite od požara Kantona.

(3) Skupština razmatra izvještaj o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara, sa mjerama za organiziranje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Kantonu.

(4) Skupština osigurava finansiranje poslova civilne zaštite iz Budžeta Kantona.

3.7.2. Nadležnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Djelokrug Vlade:

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona) je nadležna da:

a) donosi Procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća u Kantonu (u daljem tekstu: Kantonalnu procjenu);

b) predlaže Kantonalni program;

c) donosi Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Kantona (u daljem tekstu: Kantonalni plan), koji mora biti usklađen sa Planom zaštite od prirodnih i drugih nesreća Federacije BiH;

d) Predlaže Plan zaštite od požara Kantona;

e) donosi godišnji plan aktivnosti na realizaciji zadataka utvrđenih za zaštitu od požara i vatrogastvo;

f) razmatra stanje priprema za zaštitu i spašavanje u Kantonu i donosi mjere za organizovanje, razvijanje i jačanje struktura civilne zaštite u Kantonu;

g) donosi propise o organizovanju i funkcionisanju struktura civilne zaštite Kantona u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju, ovim zakonom i drugim propisima;

h) donosi akt o osnivanju Kantonalnog štaba, postavlja komandanta i načelnika Kantonalnog štaba i određuje funkcije u kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave Kantona, čiji su nosioci po položaju članovi Kantonalnog štaba;

i) proglašava nastanak prirodne i druge nesreće na području Kantona na prijedlog Kantonalnog štaba;

j) uređuje pitanja finansiranja zaštite i spašavanja i osigurava potrebna finansijska sredstva u Budžetu Kantona za finansiranje potreba zaštite i spašavanja iz nadležnosti Kantona;

k) određuje pravna lica i udruženja od kojih će se organizovati službe zaštite i spašavanja, a iste će djelovati na području Kantona;

l) u slučaju kada ne postoje uslovi za organizovanje službi u pravnim licima, Vlada Kantona, na prijedlog Kantonalne uprave može shodno Kantonalnoj procjeni osnovati samostalne službe zaštite i spašavanja za potrebe Kantona;

m) odlučuje o formiranju jedinica civilne zaštite specijalizovane namjene u Kantonu na prijedlog Kantonalne uprave;

- n) utvrđuje kriterije i prioritete za pružanje jednokratne pomoći općinama za otklanjanje šteta izazvanih nastankom prirodnih i drugih nesreća, u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 75/04, 38/06, 52/09 i 56/09);
- o) formira kantonalnu komisiju za procjenu šteta na prijedlog Kantonalne uprave;
- p) donosi plan korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u Zeničko-dobojskom kantonu;
- r) usvaja godišnji izvještaj o radu Kantonalnog štaba;
- s) donosi Program rada za izradu Kantonalnog plana;
- t) donosi Odluku o pristupanju izrade Kantonalne procjene i usvaja na prijedlog Kantonalne uprave akcijski plan na njenoj izradi; i
- š) obavlja i druge poslove zaštite i spašavanja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

3.7.3. Nadležnost ministarstava i drugih tijela uprave Kantona

Djelokrug ministarstava i drugih tijela uprave:

- (1) Kantonalna ministarstva, kantonalne uprave, kantonalne upravne organizacije, Stručna služba Skupštine, stručne službe Vlade Kantona u okviru svog djelokruga, u oblasti zaštite i spašavanja, sopstvenim planom zaštite i spašavanja za vlastite potrebe organiziraju, planiraju i osiguravaju provođenje preventivnih mjera zaštite za zaštitu državnih službenika i namještenika, materijalnih sredstava i objekata koje koriste u svom radu.
- (2) Organi iz stava (1) ovog člana, organizuju i provode zaštitu od požara radi zaštite ljudstva i materijalnih dobara koja koriste u svome radu.
- (3) Rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja u organu uprave i drugom organu vlasti, odnosno samo u objektima i prostorima tih organa vrši rukovodilac organa, čije naredbe realizuje povjerenik civilne zaštite.
- (4) Povjerenike postavlja i razrješava rukovodilac koji rukovodi organom, odnosno ustanovom ili za slučaj postojanja zajedničkog povjerenika sporazumno rukovodioci koji rukovode tim organima, odnosno ustanovama.

Nadležnosti ministarstava, upravnih organizacija i stručnih službi:

- (1) Kantonalna ministarstva i drugi kantonalni organi upravne, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju i ovim Zakonom, u okviru svojih nadležnosti, u oblasti zaštite i spašavanja:
 - a) učestvuju u izradi osnovnih dokumenata zaštite i spašavanja Kantona, Kantonalne procjene, Kantonalnog programa i Kantonalnog plana i odgovorni su za stanje zaštite i spašavanja na području Kantona iz oblasti za koju su osnovani;
 - b) realizuju mjere zaštite i spašavanja Kantona, svako u oblasti za koju je osnovan, a koordinaciju aktivnosti na vršenju tih zadataka ostvaruje Kantonalna uprava;
 - c) u okviru svoje redovne djelatnosti zadatke iz faze preventivne zaštite utvrđene Kantonalnim planom planiraju kao i druge poslove, utvrđene godišnjim programom rada;
 - d) provode mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara iz svoje oblasti predviđene fazu pripravnosti, za fazu spašavanja i fazu otklanjanja posljedica utvrđene Kantonalnim planom, a posebno mjere koje naredi Kantonalni štab koje se odnose: na angažovanje organa uprava i drugih organa Kantona, službi zaštite i spašavanja, privrednih društava i drugih pravnih lica naručito u oblasti zdravstva, veterinarstva, stambenih i komunalnih poslova, vodoprivrede, šumarstva, poljoprivrede, industrije, rudarstva, građevinarstva, transporta, opskrbe, ugostiteljstva, ekologije i drugih;
 - e) daju podatke Kantonalnom operativnom centru o pojavama i opasnostima koje mogu dovesti do pojave prirodne i druge nesreće kao i podatke kada nastane ta nesreća i u toku otklanjanja posljedica;
 - f) ostvaruju stalnu saradnju sa Kantonalnom upravom u rješavanju svih pitanja od značaja za planiranje, organizovanje i sprovođenje zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara iz nadležnosti Kantona;
 - g) pružaju stručnu i drugu pomoć općinskim službama za uprave kada one obavljaju aktivnosti iz

oblasti zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara;

h) ostvaruju stalnu saradnju i koordinaciju s organima uprave u Federaciji BiH, u sprovođenju preventivnih mjera zaštite i spasavanja, kao i u sprovođenju operativnih mjera kada nastane stanje prirodne i druge nesreće na području Kantona, Federacije BiH;

i) učestvuju u izradi Elaborata za izvođenje zajedničkih i samostalnih vježbi zaštite i spašavanja; i

j) obavljaju i druge poslove u oblasti zaštite i spašavanja u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima.

IV. DOKUMENT O MJERAMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

1. FAZA PREVENTIVNE ZAŠTITE

FAZA PREVENTIVNE ZAŠTITE

Redni broj	Vrsta prirodne nesreće	Mjere koje će se poduzimati	Izvršioci	Saraduje	Napomena
1.	Zemljotres	• Primjena propisa o građenju, • Tehničke mjere za izgradnju objekata u trusnim područjima, • Edukacija građana.	• Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, • Ministarstvo unutrašnjih poslova, • Ministarstvo za obrazovanje nauku, kulturu i sport, • Kantonalna uprava civilne zaštite, • Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.	• Seizmološki zavod FBiH i RS, • Službe za urbanizam i prostorno uređenje općina, • Službe za stambene poslove općina, • Službama civilne zaštite općina, • Odgojno obrazovne ustanove općina.	
2.	Poplave	• Izgradnja objekata za zaštitu od poplava, • Izvođenje radova na regulaciji protoka rijeka i bujica, • Organizacija osmatranja pojave poplava, • Blagovremeno obavješćivanje i upozoravanja o postupcima građana, • Aktivacija KOP-a kantona i • druge mjere.	• Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, • Ministarstvo za privredu, • Kantonalna uprava civilne zaštite, • Institut za zdravlje i sigurnost hrane	• Službe za za privredu i društvene djelatnosti, • Službe civilne zaštite općina, • Sredstva javnih medija, • Agencija za vodno područje rijeke Save, • Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, • Federalni hidrometeorološki zavod.	
3.	Požar	• Mjere protivpožarne	• Ministarstvo za	• Služba za urbanizam	

		zaštite, • Primjena propisa o PP zaštiti, • Blagovremeno obavještanje i upozoravanje građana,, • Mjere na sprečavanju nastanka požara (zabrane loženja vatre u područjima visoke požarne opasnosti), • Djelovanje u skladu sa Planom zaštite od požara Zeničko-dobojskog kantona.	poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, • Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije, • Ministarstvo unutrašnjih poslova, • Kantonalna uprava za šumarstvo i Javno preduzeće šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona (JP ŠPD ZDK), • Kantonalna uprava civilne zaštite, • Komisija za procjenu šteta Kantona, • Vlada ZDK i ministarstvo finansija i • PRESS Kantona.	općina, • Služba za privredu, • JP ŠPD ZDK- Poslovne jedinice šumarije po općinama, • Policijske uprave na području Kantona, • Službe civilne zaštite općina, • Službe za informisanje općina i • Komisije za procjenu šteta općina.	
4.	Klizišta	• Izvođenje radova na sanaciji klizišta, • Zabrana gradnje objekata u blizini klizišta ili na mjestima gdje nije dozvoljena gradnja bez geološkog nalaza, • Mjere praćenja aktivnosti klizišta, • Upozoravanja na opasnost o aktivaciji klizišta.	• Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, • Ministarstvo unutrašnjih poslova, • Kantonalna uprava civilne zaštite, • Operativni centar civilne zaštite Kantona.	• Služba za urbanizam i prostorno planiranje općina, • Policijske uprave općina, • Općinski operativni centri civilne zaštite, • Sredstva javnog informisanja, • Građani.	
5.	Rudarske nesreće	• Stroga primjena propisa iz oblasti rudarstva,	• Ministarstvo privrede FBiH i ZDK,	• Menadžmenti Rudnika na području ZDK,	

		• Praćenje i ponašanje stanja u kopovima, • Stalna edukacija zaposlenih u Rudnicima, • Nabavka savremene opreme za otkrivanje opasnosti, kao i opreme za zaštitu i spašavanje u rudnicima.	• Kantonalna uprava civilne zaštite,	• Šefovi jedinica za spašavanje u rudnicima, • Sredstva javnog informisanja, • Službe civilne zaštite općina.	
6.	Ostale nesreće	• Prema obimu i vrsti nesreće	• Sva ministarstva i druga tijela kantonalne uprave.	• Sa Službama u općinama i drugim subjektima spašavanja.	

2. FAZA SPAŠAVANJA

FAZA SPAŠAVANJA

Redni broj	Vrsta prirodne nesreće		Mjere zaštite i spašavanja koje će se poduzimati	Izvršioci	Saradnici	Napomena
	Uzrok	Posljedica				
1.	Zemljotres	• Rušenje objekata, • Pomjeranje tla, • Poplave, • Panika, strah, bezorjentiranost i dr., • Pojava kriminala, krađe i bezakonja	• Spašavanje ugroženih i nastradalih, • Pružanje prve pomoći, • Evakuacija, prihvati i zbrinjavanje unesrećenih, • Sklanjanje ljudi i materijalnih dobara, • Spašavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla, • Zaštita od poplava, • Zaštita od požara, • Zaštita od eksplozije, • RHB zaštita, • Zaštita bilja i biljnih proizvoda, • Spašavanje sa visina, • Raščišćavanje ruševina, • Asanacija terena.	• Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, • Ministarstvo unutrašnjih poslova, • Ministarstvo za obrazovanje nauku, kulturu i sport, • Ministarstvo zdravlja, • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, • Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, • Kantonalna direkcija robnih rezervi, • Jedinice OS BiH i MUP-a, • Ministarstvo	• Seizmološki zavod FBiH i RS, • Službe za urbanizam i prostorno uređenje općina, • Službe za stambene poslove općina, • Službama civilne zaštite općina, • Odgojno obrazovne ustanove općina.	

				unutrašnjih poslova, • Timovi za uklanjanje NUS-a i MES-a FUCZ, • Institut za javno zdravstvo ZDK, • Kantonalna uprava civilne zaštite, • Kantonalni štab civilne zaštite, • Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, • Kantonalni operativni centar civilne zaštite, • PRESS kantona, • Kantonalne jedinice i službe za zaštitu i spašavanje, • Kantonalna javna preduzeća.		
2.	Poplave	• Plavljenje područja Kantona, velike materijalne štete i ugroženost ljudi i materijalnih dobara, • Blokirane putne komunikacije, elektroenergetski objekti i	• Spašavanje ugroženih na vodi i pod vodom, • Evakuacija sa ugroženih područja, • Prihvat i pružanje prve pomoći, • Smještaj i zbrinjavanje stanovništva na ugroženom području, • Zaštita od vodenog vala i bujičnih voda,	• Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, • Ministarstvo za privredu, • Ministarstvo za prostorno uređenje, promete i komunikacije i zaštitu okoline Jedinice OS BiH i	• Službe za za privredu i društvene djelatnosti, • Službe za socijalnu politiku, • Općinska komunalna preduzeća, • Zdravstvene ustanove ZDK, • Općinski štab civilne zaštite, • Veterinarske stanice	

		instalacije, PTT mreža u prekidu, • Otežano snabdijevanje vodom	• Sklanjanje životinja i namirnica životinjskog porijekla, kao i uklanjanja leševa životinja, • Asanacija terena.	MUP-a. • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, • Ministarstvo unutrašnjih poslova, • Ministarstvo zdravlja, • Kantonalni štab civilne zaštite • Kantonalna uprava civilne zaštite, • Kantonalna direkcija robnih rezervi, • Kantonalni crveni križ, • Kantonalni operativni centar civilne zaštite, • Institut za zdravlje i sigurnost hrane	ZDK, • Jedinice i službe civilne zaštite općina, • Službe civilne zaštite općina, • Općinske PVJ i DVD, • Općinske organizacije crvenog križa, • Humanitarne organizacije, • Sredstva informisanja u općinama.	
3.	Požar	• Velike materijalne šteta na šumama i objektima za stanovanje i privrednim objektima, • Ponekad i ljudske žrtve, kao i povrede lica koja	• Spašavanje ugroženih i nastradalih iz požarnog područja, • Gašenje požara svim raspoloživim sredstvima, • Obezbeđenje protivpožarnih sredstava.	• Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, • Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije, • Ministarstvo unutrašnjih poslova, • Kantonalna uprava	• Služba za urbanizam općina, • Služba za privredu, • Služba za socijalnu politiku općina, • Zdravstvene ustanove općina, • JP ŠPD ZDK - Poslovne jedinice šumarije po općinama,	

		učestvuju u gašenju požara na otvorenim prostorima.		za šume i Javno preduzeće šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona (JP ŠPD ZDK), • Kantonalni štab civilne zaštite, • Kantonalna uprava civilne zaštite, • Kantonalni operativni centar civilne zaštite, • Komisija za procjenu šteta Kantona, • Vlada ZDK i ministarstvo finansija i • PRESS Kantona.	• Policijske uprave na području Kantona, • PVJ i DVD u općinama, • Jedinice i službe civilne zaštite općina, • Službe civilne zaštite općina, • Općinski operativni centri civilne zaštite, • Službe za informisanje općina i • Komisije za procjenu šteta općina.	
4.	Veliki sniježni nanosi	• Paraliza života u udaljenim područjima od gradskih centara, • Zastoji u odvijanju saobraćaja, kao i usporeno odvijanje saobraćaja, • Nedostatak električne energije, PTT komunikacija,	• Uklanjanje snijega sa puteva (čišćenje i posipanje posipnim materijalom, uklanjanje velikih količina snijega), • Oправка elektro vodova i PTT mreže, • Spašavanje šumskog i drugog rastinja, • Dostavljanje hrane, lijekova i prehrambenih artikala ugroženom stanovništvu u	• Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, • Ministarstvo unutrašnjih poslova, • Preduzeća angažovana za održavanje puteva na području Kantona, • Jedinice OS BiH i MUP-a,	• Služba za urbanizam i prostorno planiranje općina, • Policijske uprave općina, • Komunalna preduzeća općina, • Specijalizovane ekipe elektrodistribucije i Telekom, a, • Jedinice i službe općina, • Općinski operativni centri civilne zaštite,	

		• Otežan rad institucija vlasti, • Štete na stambenim i privrednim objektima, • Štete na šumskim kompleksima, • Zaleđenje korita rijeka i drugih vodotokova.	područjima pokrivenim visokim sniježnim pokrivačem.	• Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, • Kantonalni štab civilne zaštite, • Kantonalna uprava civilne zaštite, • Operativni centar civilne zaštite Kantona, • PRESS kantona.	• Sredstva javnog informisanja, • Preduzeća koja gazduju šumama na području općina, • Građani u provođenju mjera samozaštite i dojavno informacionom smislu.	
5.	Rudarske nesreće	• Ugroženi životi rudara i rukovodnog kadra, • Materijalna šteta u rudnicima i obustava proizvodnje, • Izvlačenje unesrećenih i povrijeđenih iz rudarskih jama.	• Spašavanje unesrećenih u rudnicima na području Kantona.	• Ministarstvo privrede FBiH i ZDK, • Kantonalna uprava civilne zaštite, • Kantonalna bolnica Zenica, • Ministarstvo unutrašnjih poslova, • Stanice hitne pomoći, • Kantonalni crveni križ, • Kantonalni operativni centar civilne zaštite	• Menadžmenti Rudnika na području ZDK, • Šefovi jedinica za spašavanje u rudnicima, • Sredstva javnog informisanja, • Službe civilne zaštite općina, • Općinski operativni centri, • Transfuzijski centri krvi, • Općinske organizacije CK.	
6.	Ostale nesreće	• Ugroženi životi ljudi i materijalnih dobara.	• Mjere prema obimu i vrsti nesreće.	• Sva ministarstva i druga tijela kantonalne uprave.	• Sa Službama u općinama i drugim subjektima spašavanja.	

3. FAZA OTKLANJANJA POSLJEDICA PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

FAZA OTKLANJANJA POSLJEDICA PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Redni broj	Vrsta prirodne nesreće	Mjere koje će se poduzimati	Izvršioci	Saraduje	Napomena
1.	Zemljotres	• Osposobljavanje stambenih i drugih objekata za upotrebu, • Asanacija terena i izvorišta pitke vode, • Organizovanje i prikupljanje i raspodjela pomoći, • Prikupljanje podataka o posljedicama nastalim po ljude i materijalna dobra, • Procjena šteta i • Pružanje materijalne pomoći.	• Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, • Ministarstvo zdravlja, • Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, • Institut za zdravlje i sigurnost hrane • Komisija za procjenu šteta Kantona, • Vlada ZDK- Ministarstvo finansija i • PRESS kantona.	• Služba za urbanizam, prostorno uređenje općine, • Javna komunalna preduzeća općina, • Službe za socijalnu politiku općina, • Zdravstvene ustanove u ZDK, • Veterinarske stanice u ZDK, • Službe civilne zaštite općina, • Komisije za procjenu šteta općina, • Službe za informisanje općina i • Sredstva javnih medija.	
2.	Poplave	• Uređenje korita rijeka, • Opravka puteva i mostova, • Dovođenje oštećenih zemljišnih površina u prethodno stanje, • Opravka i stavljanje u funkciju elektro-mrežnih instalacija i objekata, vodovodnemreže i ptt	• Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, • Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, • Ministarstvo za privredu, FBiH, BH Telecom, Elektroprivreda FBiH,	• Služba za urbanizam, prostorno uređenje općina, • Ekipe elektrodistribucija, • BH Telecoma, • Općinske komisije za procjenu šteta, • Zdravstvene ustanove ZDK, • Veterinarske stanice	

		• mreže u ispravno stanje, • Procjena šteta, • Mjere asanacije i protivepidemijske mjere, • Pružanje materijalne pomoći.	• Komisija za procjenu šteta ZDK, • Ministarstvo zdravlja, • Institut za zdravlje i sigurnost hrane, • Vlada ZDK-Ministarstvo finansija i • Kantonalni štab civilne zaštite.	• ZDK, • Preduzeća za proizvodnju vode, • Služba za socijalnu politiku općina, • Službe za informisanje općina, • Gradonačelnik/Načelnik općina- gradska/općinska vijeća, • Sredstva javnih medija.	
3.	Požar	• Mjere sanacije objekata, • Mjere sanacije narušenog snabdijevanja električnom energijom, • Mjere čišćenja šumskog fonda na mjestu požara, • Mjere vezane za pošumljavanje, • Procjene šteta i • Pružanje materijalne pomoći.	• Ministarstvo privrede, • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, • Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu- Kantonalna uprava za šume i i Javno preduzeće šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona (JP ŠPD ZDK), • Kantonalna uprava civilne zaštite, • Komisija za procjenu šteta Kantona, • Vlada ZDK i ministarstvo finansija i • PRESS Kantona.	• Služba za urbanizam općina, • Služba za privredu, • JP ŠPD ZDK - Poslovne jedinice šumarije po općinama, • Službe civilne zaštite općina, • Službe za socijalnu politiku općina, • Službe za informisanje općina i • Komisije za procjenu šteta općina.	
4.	Ostale nesreće	• Mjere u skladu sa vrstom	• Sva ministarstva i druga	• Službe u općinama i	

		i obimom nesreće, kao i pozitivnim zakonskim propisima i nadležnostima ZDK.	tijela kantonalne uprave.	druga tijela lokalne samouprave u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i nadležnostima.	
--	--	---	---------------------------	---	--

**V. DOKUMENT O NAČINU SARADNJE SA
ODGOVARAJUĆIM ORGANIMA CIVILNE ZAŠTITE
REPUBLIKE SRPSKE**

Na osnovu člana III. 1. 3a i 5. Ustava Bosne i Hercegovine (Aneks 4. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini), kao potrebu za praćenjem stanja koordinacije aktivnosti i međusobne pomoći u ostvarivanju zadataka civilne zaštite, Federalna uprava civilne zaštite i Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, zaključuju

SPORZUM
O SARADNJI U OSTVARIVANJU ZADATAKA
CIVILNE ZAŠTITE
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 36/01)

Član 1.

Federalna uprava civilne zaštite i Republička uprava civilne zaštite u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: strane) su se sporazumjele da će međusobno surađivati i pružati pomoć u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih, kulturnih i drugih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih nepogoda, tehnoloških, ekoloških i drugih nesreća i opasnosti (dalje: prirodne i druge nesreće) velikih razmjera koje ne poznaju međuentitetske linije razgraničenja, a naročito u:

- planiranju i provođenju preventivnih mjera zaštite od poplava, zemljotresa, požara, radiološke opasnosti, zaraznih bolesti, tehnoloških i drugih nesreća i opasnosti;
- međusobnom obavještanju o opasnostima, nastanku i posljedicama prirodnih i drugih nesreća;
- međusobnoj pomoći u zaštiti, spašavanju i uklanjanju posljedica prirodnih i drugih nesreća;
- obrazovanju i osposobljavanju pripadnika štabova, službi i jedinica civilne zaštite i drugih nosilaca zaštite i spašavanja kroz informativne sastanke, kurseve i seminare i druge vidove obuke, te organizovanju i izvođenju zajedničkih vježbi za zaštitu i spašavanje.

Član 2.

Planiranje i provođenje preventivnih mjera zaštite od određenih prirodnih i drugih nesreća koje mogu ugroziti jednu i drugu stranu, a vrši se u onom sadržaju i obimu koliko je neophodno da se osiguraju potrebe strana za predupređenje nastajanja opasnosti, a ako se i dese da štetne posljedice djelovanja prirodne ili druge nesreće budu što manje.

Član 3.

Strane će se međusobno obavještavati o opasnostima i mogućnostima nastanka prirodnih i drugih nesreća koje mogu ugroziti drugu stranu. U tu svrhu strane će na svom teritoriju prikupljati potrebne podatke i blagovremeno obavještavati nadležne organe druge strane.

Strane će se međusobno obavještavati i o prirodnim i drugim nesrećama na svom teritoriju, a koje mogu ugroziti i drugu stranu.

Obavijest mora sadržavati opis nastale opasnosti ili nesreće i podatke o mjestu, vremenu, obimu, posljedicama i preduzetim mjerama. U slučaju nastanka prirodne ili druge nesreće strane se međusobno obavještavaju o potrebama i mogućnostima pružanja pomoći snaga i sredstava zaštite i spašavanja.

Za stanje i primanje obavijesti o opasnostima i nastanka prirodne i druge nesreće strane će uspostaviti neposredne veze i razmijeniti adrese i brojeve telekomunikacijskih sredstava veze (telefon, mobitel, faks) sa imenima lica ovlaštenih i neposredno odgovornih za primanje i davanje obavještenja.

Član 4.

Strana (dalje: strana korisnik) koju je zadesila prirodna ili druga nesreća može od druge strane zatražiti pomoć.

Pomoć se može odnositi na jedinice i službe ili pojedince za zaštitu i spašavanje, zaštitnu opremu i sredstva za spašavanje, te humanitarnu pomoć.

Traženu pomoć strana (dalje: strane-pošiljalac) je dužna pružiti u obimu i sadržaju prema svojim mogućnostima.

Traženje i primanje pomoći ostvaruje se preko direktora strana, saglasno planovima iz člana 2. ovog sporazuma.

Član 5.

Jedinice i službe za spašavanje i pojedinci koji učestvuju u akcijama zaštite i spašavanja mogu slobodno bez zastoja i ograničenja prelaziti međuentitetsku liniju razgraničenja i prenositi zaštitnu opremu i sredstva za spašavanje, kao i sredstva potrebna za njihovo snabdijevanje i djelovanje, te sredstva humanitarne pomoći.

Član 6.

Letjelice i plovna sredstva mogu se upotrebljavati za hitne prevoze pripadnika snaga koji učestvuju u akciji zaštite i spašavanja i druge potrebe u zaštiti i spašavanju, saglasno ovom sporazumu, te važećim propisima strana i procedurama SFOR-a.

Odredbe člana 5. ovog sporazuma primjenjuju se i na članove posade letjelica i plovni sredstava.

Član 7.

Za vođenje akcija zaštite i spašavanja nadležna je strana-korisnik.

Zadaci se povjeravaju isključivo voditeljima spasilačkih ekipa strane pošiljaoca koji će svoje određeno osoblje upoznati s pojedinostima njihovog izvršenja.

Član 8.

Strana-korisnik jedinicama i službama i pojedincima strane – pošiljaoca, koji sudjeluju u akcijama zaštite i spašavanja, moraju osigurati odgovarajuću zaštitu i pomoć.

Član 9.

Strana pošiljalac sama snosi svoje troškove učešća u pružanju pomoći i nema pravo od strane primatelja tražiti naknadu troškova za datu pomoć. Isto važi i za troškove koji bi nastali zbog upotrebe, oštećenje ili gubitka opreme za spašavanje.

U slučaju da strana – korisnik ostvari djelimičnu ili potpunu naplatu troškova nastalih prilikom pružanja pomoći ne vrijede odredbe stava 1. ovog člana, a strana pošiljalac ima pravo prvenstva u naplati (povratka) troškova.

Troškove pomoći koje pružaju pravna ili fizička lica posredovanjem strane – pošiljaoca, snosi strana – korisnik.

Ako su jedinice, službe ili pojedinci koji pružaju pomoć potrošili zalihe goriva ili druge materijale namijenjene za zaštitu i spašavanje, koje su donijeli sa sobom, troškove za njihovo dalje snabdijevanje, kao i troškove njihovog smještaja i ishrane snosiće strana – korisnik.

Po ukazanoj potrebi strana – korisnik će besplatno osigurati i pružiti hitnu medicinsku pomoć pripadnicima jedinica i službi i pojedincima strane – pošiljaoca.

Član 10.

Strane se odriču svakog zahtjeva za naknadu šteta, izuzev ako je šteta prouzrokovana namjerno.

Ukoliko se u provođenju zadataka iz ovog sporazuma prouzrokuje šteta trećem licu, odgovornost pada na stranu – korisnika, kao da su štetu prouzrokovale njezine snage zaštite i spašavanja, osim ako je šteta prouzrokovana namjerno.

Odgovornosti za naknadu štete iz ovog člana nastaju u trenutku dolaska na teritoriju strane korisnika i traju do napuštanja njenog teritorija.

Član 11.

Strane su saglasne da će zajednički koristiti prava i izvršavati obaveze Bosne i Hercegovine u Međunarodnoj organizaciji Civilne zaštite (OIPC-ICDO) kojoj je pristupila Republika Bosna i Hercegovina 05.04.1994. godine.

O svim pitanjima koja se odnose na pripremu, učešće i rad OIPC-ICDO strane će se međusobno obavještavati i usaglašavati stavove konsensusom.

Član 12.

Međunarodnu saradnju u oblasti civilne zaštite sa nosiocima civilne zaštite drugih država strane će ostvarivati uz pomoć i podršku nadležnih ministarstava i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a o pitanjima te saradnje prethodno se međusobno obavještavati i usaglašavati ako se radi i o interesima druge strane.

Član 13.

U realizaciji Memoranduma o razumijevanju za stvaranje održivog odjela za uklanjanje neeksplozivnih ubojnih sredstava u Federaciji Bosne i Hercegovine i memoranduma o razumijevanju za stvaranje održivog odjela za uklanjanje neeksplozivnih ubojnih sredstava u Republici Srpskoj Bosne i Hercegovine strane će ostvarivati međusobnu saradnju i dogovarati se o uslovima i načinu izvršenja po pitanjima od zajedničkog interesa, te pružati eventualno potrebnu pomoć jedna drugoj. Ovo se odnosi naročito na pitanja ujedinjavanja uslova (zajedničke osnove za zasnivanje radnog odnosa sa pripadnicima timova, planiranja, obuke, osiguranja, održavanja vozila i nabavke opreme, a naročito međusobne pomoći u operacijama spašavanja unesrećenih iz minskih polja (Operacija „Brzi odgovor“).

Član 14.

Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vrijeme.

Strane mogu u svako vrijeme, pismenim putem, zatražiti njegovu izmjenu i dopunu ili ga otkazati.

U slučaju otkazivanja sporazum prestaje da važi tri mjeseca nakon datog otkaza.

Član 15.

Ovaj sporazum je sastavljen u dva originalna primjerka na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, po jedan za svaku stranu, pri čemu je svaki tekst potpisan od strana jednako vjerodostojan.

O zaključenju ovog sporazuma upoznaje se i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Član 16.

Ovaj sporazum stupa na snagu i primjenjivaće se od dana kada Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Srpske Bosne i Hercegovine na njega daju suglasnost, a objaviće se i u službenim glasilima strana.

Na ovaj sporazum dali su suglasnost Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 57. sjednici održanoj 5.10.2000. godine svojim aktom V broj 250/2000 od 5.10. 2000. godine i Vlada Republike Srpske na 29. sjednici održanoj 14.6.2001. godine svojim aktom broj: 02/1-020-1000/01 od 14.6.2001. godine.

VI. IZVORI FINANSIRANJA

6. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Finansiranje sistema zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Kantonu prema članu 179. Zakona, ostvaruje se iz sljedećih izvora:

1. budžet kantona i općina;
2. sredstva pravnih osoba;
3. osiguranja;
4. dobrovoljnih priloga;
5. međunarodna pomoć - donacije;
6. drugi izvori utvrđeni ovim i drugim zakonima.

Također, istim Zakonom u članu 180. predviđeno je dobrovoljno izdvajanje, odnosno plaćanje posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u visini od 0,5% od neto plaća svih uposlenih u privrednim društvima kao i građani koji obavljaju samostalnu djelatnost.

Zakonom i Uputom o načinu obračunavanja i uplati posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, Federalnog ministarstva finansija, regulisane su obaveze svih poreznih obveznika i potvrđen je omjer pripadanja ovih sredstava:

- 15% pripada Federaciji i služe isključivo za namjene iz člana 182.tač.2. - 5. Zakona;
- 25% kantonu i služe isključivo za namjene iz člana 183.tač. 2. - 8. Zakona;
- 60% općini u kojoj su ta sredstva ostvarena i služe isključivo za namjene iz članka 184. Zakona.

Dakle, osim redovnih budžetskih sredstava za finansiranje struktura civilne zaštite na nivou kantona i općine, predviđena su i sredstva iz posebnog poreza, ali samo i isključivo, za namjene koje su naznačene u Zakonu.

Sredstva iz posebne naknade, treba dakle planirati u ukupnom iznosu i kroz programe zaštite i spašavanja, realizirati u omjeru:

- 50% za opremanje struktura civilne zaštite;
- 30% za saniranje šteta;
- 20% za obuku struktura civilne zaštite (povjerenika, službi, uprava, štabova, službi za zaštitu i spašavanje, jedinica civilne zaštite i stanovništva).

Nadalje, iz redovnih budžetskih sredstava, ministarstava i drugih tijela uprave, na svim nivoima vlasti, koji su, ili trebaju biti podvedeni pod nosioce preventivnih mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, potrebno je namjenski koristiti budžetom planirana sredstva za ovu oblast (operativno postupanje u nesrećama i saniranje posljedica). Bilo bi poželjno izdvajanje iznosa u visini 3-5% za potrebe prevencije, odnosno za izradu planova regulacionog i prostornog uređenja. Pored budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje koristit će se i dio sredstava izdvojen po osnovu 0,5%.

Takvim osiguravanjem sredstava, stvorile bi se opće vrijednosti za realiziranje Programa zaštite i spašavanja za narednih 4 do 5 godina.

Pregled prikupljenih sredstava od posebne naknade 0,5% (namjenska sredstva za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća) unazad 5 godina i projekcija ovih prihoda za period od narednih 5 godina, za planiranje naprijed navedenih ciljeva i zadataka.

Pregled sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje (0,5%) u ranijih 5 godina

<i>R/b</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>Ukupno</i>
<i>1.</i>	<i>584.838,65</i>	<i>578.896,41</i>	<i>594.500,75</i>	<i>577.456,50</i>	<i>771.350,47</i>	<i>790.359,47</i>	<i>3.898.402,25</i>

Približna projekcija ovih prihoda za period od narednih 5 godina

<i>R/b</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>Ukupno</i>
<i>1.</i>	<i>800.000,00</i>	<i>810.000,00</i>	<i>820.000,00</i>	<i>830.000,00</i>	<i>840.000,00</i>	<i>850.000,00</i>	<i>4.221.000,00</i>

Kako se može vidjeti to su značajna sredstva koja je potrebno dodatno iskoristiti za potrebe zaštite i spašavanja na području Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.